


SESOZO PUO YA LAPENG

Buka ya 1
Kotara 1 & 2



SESOZO HOME LANGUAGE
GRADE 4 – BOOK 1
TERMS 1 & 2
ISBN 978-1-920458-44-7
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
8th Edition

ISBN 978-1-920458-44-7

9 781920 458447

a b c d e
f g h i j
k l m n o p
q r s t u
v w x y z

ISBN 978-1-920458-44-7

SESOZO PUO YA LAPENG – Sehlopa sa 4 Buka ya 1



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Lebitso:

Phaposi:



E hlabolotswe e
bile e tsamaelana
la CAPS

Sehlopa sa
4





Mofumahadi Angie Motshetka,
letona la Lafapha la
Thuto ya Motheo



Mong. Enver Surty,
Motlatsi wa Letona la
Thuto ya Motheo

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo. Mof. Angie Motshetka, mmoho le Motlatsa Letona la Thuto ya Motheo. Mong. Enver Surty.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika Borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projek ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnate ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka e nngwe le e nngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

Ho ithuta ka Molaotheo wa Riphaboliki ya Afrika Borwa (1996)

Molaotheo wa Afrika Borwa (1996) o tshwere melao e phahameng ya naha. Melao ena e phahame ho feta moporesidente, e phahame ho feta makgotla a dinyewe, e phahame ho feta mmuso.

E halosa kamoo baahi ba naha ba tshwanetseng ho tshwarana kateng, le hore ditokelo tsa bona mmoho le boikarabelo ho e mong ke bofe. Molaotheo o moo ho re tshireletsa bohole ha jwale, le ho sireletsa bana ba rona nakong e tlang.

Ela hloko ka nako e fetileng ya rona.

Ha re se pheteng diphoso tsa na ko e fetileng.

Molaotheo wa rona o re thusa ho aka nya le ho aha bokamoso bo molemo ho bohole.

Rona, baahi ba Afrika Borwa,

Re elellwa tshwarompe ya nako e fetileng;

Re Tlotla ba hlokokaditsweng bakeng sa toka le tokolohole lefatsheng la bo rona;

Re Hlompha ba sebeditseng ho aha le ho tswellisa pele naha ya rona; mme

Re a Dumela hore Afrika Borwa key a bohole ba phelang ho yona, re kopane ho fapaneng ha rona.



Kahoo, ka baemedi ba rona bao re ikgethetseng bona, re amohela Molaotheo ona jwaloka molao wa—

Riphaboliki ho Fodisa ho arohana ha nako e fetileng le ho aha setjhaba se itshetlehileng hodima boleng ba demokerasi, tokelo tsa baahi le metheo ya ditokelo tsa botho;

Ho beha motheo wa demokerasi le botjhaba bo bulehileng moo mmuso o thehilweng ho ya ka thato ya baahi mme moahi ka mong a tshireleditswe ka ho lekana ke molao;

Ho ntlatfatsa boleng ba bophelo ba baahi bohole le ho neha bokgoni ba moahi a mong monyetla; le

Ho Aha Afrika Borwa e kopaneng ya demokerasi e tla kgona ho nka sebaka sa yona e le mmuso wa kakaretso hara malapa a matjhaba.



Batla ditokelo tsa hao o le moAfrika Borwa mme o be le boikarabelo ba ho tshi reletsa ditokelo tsa ba ban g.

Tseba sa Ditokelo le Setshwantsho sa Boikarabelo.

Eka Modimo O ka tshireletsa batho ba rona.
Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Eighth edition 2018


ISBN 978-1-920458-44-7

This book may not be sold.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

Sehlopha
sa

4



P u o y a
L a p e n g



KA SESOTHO


Buka ena ke ya:



SESOTHO

Buka

I



TATAISO YA HO SEBEDISA BUKATSHEBETO ENA

Sebedisa Bukatshebetso
mmoho le dithusathuto tse
ding tsa hao. Tadima CAPS
boemo ba bohareng
Puo ya Lapeng.

Re laktsa ho o amohela boemong ba bohare ba Bukatshebetso Puo ya Lapeng. Boemo ba bohareng ba Puo Ya Lapeng bo maikemisetsong a ho matlafatsa bokgoni ba morutwana ba puo dikamanong, maemong a botho, le ho matlafatsa bobatsi ba bokgoni ba ho etsa mosebetsi wa sekolo dithutong tsohle. Re tshepa hore o tla fumana Bukatshebetso ena e le molemo ho thusa barutwana ba hao ho matlafatsa bokgoni ba bona.

Bukatshebetso ena e raluwe ka ho ya ka disekele tsa dibeke tse pedi tsa CAPS. O tla fumana kakaretso ya se tla etswa ho e nngwe le e nngwe ya disekele tsena maqepheng a 1, 35, 69, le 103 Bukatshebetsong ena. Sekele ka nngwe ya beke ya 2 e bokelletswe ho kenyelletsa bokgoni bo latelang ba puo:

1 Ho mamela le ho bua(Puo) – dihora tse 2 ka sekele ya dibeke tse 2



Ha re bueng

Barutwana ba hloka menyetla e tlang kgafetsa ya ho matlafatsa bokgoni ba bona ba ho Mamela le ho Bua hore ba kgone tlhahisolededing, ho rarolla qaka le ho matlafatsa maikutlo le dikgopololo. Bukatshebetso e na le mesebetsi e mmalwa ya ho bua le ho mamela eo o ka e matlafatsang ho netefatsa hore barutwana ba fumana monyetla wa ho kwetlisa mosebetsi wa ho bua.

2 Ho bala le ho bona – dihora tse 5 sekeleng ya dibebe tse 2



Ha re baleng

CAPS e hloka barutwana ho bala le ho sheba dingolwa tse itseng le mefuta ya dingolwa ho e ngnwe le e nngwe yay a disekele tse pedi. Sena se kenyelletsa ho bala: dipale tse kgutshwane, ditshomo, diketsahalo tse etsahetseng ho yena, mangolo, di email, bukatsatsi, tshwantshiso, diatekele tsa koranta, diatikele tsa dimakazine, puisano ya radiong, dithothokiso, dingolwa tse susumetsang, papatso, ditaelo, ditaelo tsa ho leba le le tsela ya ho etsa. Ho tlatselletsa CAPS e hloka hore barutwana ba bale dingolwa tsa tlhahisolededing tse nang le ditshwantsho: mmapa, tjhate, tafole, ditshwantsho, mmapa wa mohopolo, tjhate ya boemo ba lehodimo, diphousetara, ditsebiso, ditshwantsho le dikerafo. O tla fumana kgetho e ngata e ntle ya dingolwa tsena Bukatshebetsong ena.


CAPS e kgetholla tsela ya ho bala e itshetlehileng mehatong ya se etsah alang pele ho balwa, ho bala, le kamora ho bala. O tla fumana tlhaloso e molemo ya ditshwantsho ya mokgwa wa ho bala kahare leqepheng le ka ple la khabara.

3 Ho Ngola le ho Behela – dihora tse 4 sekeleng ya dibeke tse 2



Ha re ngole

CAPS e hloka hore barutwana ba fumane monetla wa ho kwetlisa ho ngola mefuteng e fapaneng ya dingolwa kgafetsa. Bukatshebetso e nehelana ka diforeimi le tlhophiso ya ho ngola ho tshehetsa nehelana ya barutwana ya tsela ya ho ngola, mmoho le dingolwa tse bonwang le tsa mefuta e meng e fapaneng.



Ha re ngole
LAPENG

4 Sebopoho sa Puo le Dipheto – dihora tse 1 ka sekele ya dibeke tse 2

CAPS e nehelana lenane la Dibopoho tsa Puo le Dipheto tse tshwanetseng ho etswa kereiting e nngwe le e nngwe. Tlwaelo ke hore diketsahalo tsena di ba le "tlhokomediso" e hlilosang dipheto tsa.

Bakeng sa tataiso
e nngwe tadima
bukana ya kwetliso ya
Bukatshebetso.

Tema 1: Dipale le ditema

Dipale Kotara 1: Dibeke 1 - 2



1 Ho bapala papadi 2

Tokisetso ya ho bala le ho lepa pale.
Ho bala pale.
Puo ka baphetwa, sebaka le moraloo.
Puo ka ho lepa hore pale e tla fela jwang.
Ho ngola pheletso ya pale.
Ho etsa tshwantsho ka pale.
Hlakiso ya tlotlontswe e itshetlehileng mantsweng a ntshofaditsweng.

2 Ho nahana ka pale 4

Tlotlontswe: Ho amanya mantswe le meeleo.
Kutlwisiso ho araba dipotso tse arajwang ka e kapa tjhe le dipotso tseo ho kgethwang e nepahetseng ho tse ngata.
Kgutsufatsa tatellano ya diketsahalo paleng.

3 Ho etsahetse eng kamorao ho moo? 6

Ho bala qetello ya pale.
Ho pheta hape se etsahetseng paleng ka ho hlahlamana.
Ho nomora dipolelo tse hlhang paleng ka ho hlahlamana.
Tsebiso ya mabitsotlwaelo.
Ho kgetholla mabitsotlwaelo paleng.
Ho tsepama tseleng ya ho ngola.

4 Ho ngola pale 8

Ho latela mehato ya tsela ya ho ngola pale.
Ho rala pale ho sebediswa mmapa wa mohopolo.
Ho ngola pale ho sebediswa foreimi.
Ho romela SMS, ho sebediswa dipolelonolo.
Ho rekota mantswe a matjha le meeleo dikishinaring ya hao.

5 Mefuta e fapaneng ya mabitso 10

Ho kgetholla mabitsotlwaelo le mabitsobitso.
Ho sebedisa mabitsobitso dipolelong.
Mabitso a balehang le a sa baleheng.
Ho nka qeto hore mabitso a a baleha kapa ha a balehe.

6 Jabu o kopanya mahe 12

Tokisetso ya ho bala le ho lepa hore pale e tla bua kang o sebedisa mohlala wa se bonwang.
Puo ka pale - mophetwa le moraloo.
Sebedisa ditshwantsho tsa khathunu le dibudulwa tsa puo ho hodisa pale.
Lokisetsa ho ngola pale o sebedisa okanaesara e bonolo.
Ngola pale e itshetlehileng ho metako e fumanwang okanaesareng ya mantswe.
Rekota mantswe a matjha le meeleo dikishinaring ya hao.

7 Seo bokantle ba buka bo re bolellang sona 14

Ho sebedisa pale e fetileng ho sekaseka buka. Ho sebedisa pale e fetileng e le seikokotlelo sa ho sekaseka buka. Ho fumana tlhahisoleding paleng le bokantleng ba buka, ho kgutsufatsa moraloo le kaho ya baphetwa.
Ho kgetholla dipuisano bokantleng ba buka.
Ho kgutsufatsa pale boemong ba mophetwa wa sehlooho o sebedisa sebopeho sa bukatsatsi ho lekgathelefetile.
Ho nyalanya makgethi le mabitso, malatodi le mabitsokgobokwa.

8 Ngola ka nepo 16

Ho etsa boitkiso le ho ngola ka tse etsahetseng ho wena. O tsepame ho dipolelo tsa sehlooho le dirapa.
Ho rekota mantswe a matjha le meeleo dikishinaring ya hao.

Maqephe a thothokiso Kotara 1: Dibeke 3 - 4

9 Leqephe la thothokiso 18

Ho balla dithothokiso tse pedi hodimo.
Tsepama ho disebediswa tsa thothokiso: onomatopia, morethetho le raeme.
Araba dipotso tsa kutlwisiso thothokisong.
Ho bona mantswe a raemang le ditshebediso tse ding tsa thothokiso.

10 Ingolle thothokiso ya hao 20

Ho ithuta mantswe a raemang ho phethela thothokiso.
Ho ngola thothokiso ya raeme ya khapolete.



Ho hlahisa mabitsokgopoloo
Ho tlatsa mabitsokgopoloo a nepahetseng dipolelong.

11 Lengolo la mabitso 22

Ho tlatsa mefuta e fapaneng ya mabitso lengolong hore le be le moeelo.
Ho ngola bukatsatsing o sebedisa mabitsokgopoloo.
Ho kgutsufatsa se ngotsweng bukatsatsing o sebedisa dipolelonolo ho SMS.
Tlatsa foromo ya boitsebiso ba hao ka tshebediso ya mabitsobitso.
Kgetholla mme o sebedise mabitsobitso dipolelong.
Hlophisa mabitso ka mabitsobitso a batho, sebaka kapa nako (letsatsi kapa kgwedi).

12 Leeto la sekolo la barati ba dikokonyana 24

Bala memelo ya ho nka leeto la sekolo Kgetholla mabitso.
Araba dipotso tsa kutlwisiso.
Bala thothokiso mme o kgetholle mantswe a raemeng. Taka setshwantsho se itshetlehileng hodima thothokiso.

13 Serurubele kgale o le kae? 26

Ho bala thothokiso tsa dibopeho.
Sebedisa matshwao a puo dipolelong.

14 Ho kopanya mabitso 28

Ho arola mabitsokopa.
Ho mamela medumo ya mantswe.
Ho kgetholla mabitsokgopoloo.

15 Bina pina 30

Bala thothokiso.
Sebedisa matshwao a puo dipolelong.
Dintho tsa ho hopolwa ka mabitso a sa baleheng.

16 Ha re ngoleng buka 32

Ho itokisetsa ho ngola buka ya dipale.
Ho ngola le ho behela ka buka ya dipale e kgepholwang.




1 Ho bapala papadi



Ha re bueng

Tadima setshwantsho mme o bolele hore pale e bua ka eng. Na o nahana hore e tla ba pale ya nnete? O nahana hore bana ba paleng ba dilemo di kae?



Pele o bala

• Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotswang se mabapi le eng. • Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tlang ho bala ka sona.

Ha o ntse o bala

• Lekanya seo o se nohileng le seo o badileng ka sona. • Ha o sa utwlisis serapan seo, bala hape o iketile. Se balle hodimo.

Ha re baleng

E ne e le letsatsi le phodile la Pheregong ha sehlopha sa bolo ya maoto se ka tlase ho dilemo tse lesome le motso o le mong se theoha bese se buela hodimo. Ba ne ba ilo bapala papadi ya ho qetela ya sehla. Jwalo ka ha ba ne ba tsamaya ba kgaola lebala ba lebile lebaleng la bolo, ba ne ba utlwa divuvuzela le ho hoa ha bana.

Bohole ba ne ba thabetse papadi ya ho qetela ya pakeng tsa sekolo sa New Town le sekolo se tlase sa Sea View.

Ann le Mandu e ne e le bona feela banana sehlopheng sa New Town. Ba ne ba tshepa hore bat la kgonha ho hlola sekolo se tlase sa Sea View.

Ha mokapotene, e leng Anna a tsamaya hara lebala, a inahana a amohela mohope wa sehlopha sabo. A e bona e benya letsatsing. Anna o ne a tsotella. O ne a ile a etsa konsarete ya sekolo ho bokella tjhelete ho reka dieta tsa bolo bakeng sa bana ba sehlopha sa hae ba sa kgoneng ho ithekela. Kajeno o ne a ikemiseditse ho etella sehlopha sa hae pele ho leba tlholong.

Mandu ya dilemo tse seshome le motso o le mong le yena o ne a thabile. A ipona a se a kentse ntlha ya tlholo ka dieta tsa hae tse tshehla tsa bolo. Ka tshohanyetso a ntsha seboko ha a wela mokoting.

"Nthuseng!" a bokolla. Anna, Peter le Jabu ba mathela morao ho mo thusa. "joo!" a lla, a qhoma ka leoto le le leng. "Ha ke kgone ho ema ka leoto la ka!" A dula fatshe jwanng. "Ke tshepa hore ha ke a roba leqaqailane la ka," a rialo a lla.

Anna a ipotsa hore temalo ya Mandu e tla mo ama jwang. "Ha Mandu a sa bapale ho bolela hore le nna ha ke bapale. Ke tla tlameha ho mo isa tliliniking."

Anna a hemela hodimo.


"Se ka tshwenyeha Mandu," a bua, "Ke tla o isa ngakeng."

"Tjhe Anna, tjhe! O keke wa etsa jwalo. Ke tla ema mona ho fihlela kamora papadi."

"O keke wa ba mona o le mong, Mandu," Anna a arabela.

Anna a reteleha a tadima seholpha sohle. A Iwantsha dikeledi a re,

"Tsamaya o ilo bapala. Mme o etse bonnete ba hore le a hlola!"



Ha re ngoleng

Bua le motswalle wa hao kamoo o hopolang hore pale e tla fell a jwang.


Jwale ngola qetello ya pale ka mantswe a ka bang 40 – 50.

Na Anna o tla balapa kapa o tla thusa Mandu?

2 Ho nahana ka pale



Re tseba ka baphetwa paleng ka diketso tsa bona, mehopolo le dipuo.
Bua ka botho ba Anna. Bua ka seo a se etsang, seo a se nahanneng le
diketso tsa hae.



Taka mola ho nyalanya lenseswe letsohong le letshehadi
le moelelo wa lona ka ho le letona.

Mosebetsi wa mantswe

kakanyo
benya
bokolla
kotsi
Ka telo

E benya e phatsima

Bokolla kapa ho lla

Ho nahana ka

Ka matla

Roba, tswenyeha



Ha re ngoleng

Bala pale ya Anna le Mandu ebe o araba dipotso
tsena.

Baphetwa ba sehlooho paleng ee ke bo mang?

Jwale etsa sedikadikwe tlhakung e thoko le karabo e nepahetseng

Re tseba jwang hore Mandu o ne a tshohile?

- 1 Ha a bona mokoti jwanng
- 2 O ipone a kenya ntlha ya tlholo
- 3 O ne a batla ka matla ho bapala
- 4 Ha a kgonna ho robala bosiu bo fetileng

Re tseba jwang hore dibapadi di ne di thabile
haholo?

- 1 Ba ne ba lakatsa ho hlola
- 2 Ba utlwile divuvuzela
- 3 Ba theohile beseng ba buela hodimo
- 4 Ha ba ka ba thusa Mandu



Letsatsi:



Ke dihlopha dife tse neng di bapala tlhodisanong?

Fumana polelo paleng e bontshang hore Anna e ne e le motho ya tsotellang?

Na o hopola hore Anna e ne e le motswalle wa sebele ho Mandu? Hobaneng?




Ngola kgutsufatso ya mantswe a ka bang 40 – 50 ka se etsahetseng ho Mandu.

Ha re ngoleng



TEACHER: Sign _____ Date _____

3 Ho etsahetse eng kamorao ho moo?



Ha re baleng

Jwale bala qetello ya pale.
Na ho na le e mong seholopheng sa lona
ya neng a lebelletse qetello ee?


Anna o ne a thusa Mandu ha ba kgutlela beseng, mme bobedi ba ya tliliniking. Ngaka ya hlahloba leoto la Mandu ka hloko. A nka x-ray, a e sheba mme a bososela. A tlamella ka bandeji mme a bolella Mandu hore a ka boela a bapala bolo hang ha a ikutlwa hantle.

“Ha o rata,” ho rialo ngaka, “Nka o isa lebaleng la dipapadi ka koloi. Ke qetetse kgale ho boha papadi ya bolo.”

Jwale ngaka e molemo ya ba kganna ho ya lebaleng. Ba fihlile ka nako ya kgefutso. Dintlha di ne di lekana mahlakore a mabedi ka 2 ho 2. Ha papadi e qala hape, banana bobedi ba bona ba kena lebaleng.

Hang Anna a kenya ntlha ya boraro ya seholpha sa New Town, mme Mandu yena a hlabu ntlha ya bone pele feela ho phala ya ho qetela. Babohi ba thoholetsa mme divuvuzela tsa utlwahala motseng o thoko.

Banana bobedi ba ne ba le motlotlo ha ba ilo nka mohope.

**Pele o bala**

- Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng.
- Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tlang ho bala ka sona.

Ha o ntse o bala

- Lekanya seo o se nohileng le seo o badileng ka sona.
- Ha o sa utwlisis serapan seo, bala hape o iketlile. Se balle hodimo.



Ha re bueng

Nehanang sebaka le motswalle ho bolela se etsahetseng paleng ho tloha ha seholpha sa bolo se theoha bese ho fihla pheletsong ha New Town e hlola papadi. O se ke wa lebala palo ya dintlha.



Ha re ngoleng

Nomora dipolelo tsena ho tloha ho 1 ho isa ho 6 ho bontsha tatellano ya diketso.

Mandu ha a bona mokoti jwanng mme a wela ka hara oona.
Anna o isitse Mandu ngakeng.
Ngaka e ile ya kgutlisetsa banana lebaleng la dipapapdi.
Bana ba ile ba tsamaya ka bese ho ya lebaleng la bolo.
Ba kgao hantse thota ka hare ho leba lebaleng la bolo.
Dibapadi tsa seholpha di ne di thabile haholo ha se ilo nka mohope.

Letsatsi:

Mabitsobitso




Ha re ngoleng




Dieta tsa bolo



popo



setulo



apole



bolo



pene

Jwale ngola
mabitsobitso
ao o ka a
hopolang.

Fumana mme o sehele mabitsobitso a hlahang
paleng mela ka tlase.



Ha re ngoleng



Ha re baleng

Jwale ngola dipolelo tse tsheletseng o sebedisa a
mang a mabitsobitso ao o a fumaneng.

Tsela ya ho ngola moqoqo

Ha o ngola moqoqo, o lokela ho latela mehato e mehlano.

- 1 Lokisetsa moqoqo o sebedisa mmapa wa mohopolo.
- 2 Ngola pale ya hao pele feela.
- 3 Lokisa mopeleto le matshwao a puo.
- 4 Ikgopotse pale.
- 5 Hlahloba le ho lokisa diphoso paleng ya hao.
- 6 Ngola ka makgethe bukeng ya hao.



TEACHER: Sign _____ Date _____

4 Ho ngola pale



Ha re ngoleng

Tlatsa mmapa ona wa mohopolo ho bontsha se etsahetseng paleng ka papadi e kgolo.

1

Qalehong

Bana ba ne ba leba ho kae mme hobaneng?

2

Bohare

Ho etsahetse eng?

3

Bohare

Jwale yaba ho etsahala eng?

4

Qetello



Pale e felletse jwang?

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Sehlooho sa pale



Jwale sebedisa mmapa wa mohopolo wa ha o thusa ho ngola pale ya hao leqepheng lena. Re kentse ditshwantsho ho o thusa. Pale ya hao e be mantswe a ka bang 120 – 140.



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao
- Ngola feela ntle ho makgethe
- Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokahalang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

Qetile

Romella mokapoteni wa New Town SMS.



TEACHER: Sign

Date

5 Mefuta e fapaneng ya mabitso

Mabitsobitso

Mabitsobitso ke mabitso a batho, dibaka, dikgwedi le matsatsi.




Ha re ngoleng Ngola tse a mang mabitsobitso a batho le dibaka.

Batho	
Dibaka	



Etsetsa mantswe ao e leng mabitsobitso sedikadikwe mme a tshwanelo ho qala ka tlhaku e kgolo.



Letsatsi:



Ha ré ngoleng

Ngola dipolelo tse nne o sebedisa mabitso.



Mabadi ke eng? Ke mabitso a dintho tseo reka di balang, jwaloka diphoofolo le batho. Re sebedisa mantswe mmalwa, ngata, tse itseng, le mabitso ana.

Mabitso a sa baleheng ke eng? Ke mabitso a dintho tse sa baleheng, jwaloka lehlabathe, metsi le letswai. Re sebedisa mantswe nnyane kapa ngata le mabitso a sa baleheng.



Botsa motswalle ka dintho ka tlelaseng kapa lapeng. Botsa dipotso tse qalang ka

Tse kae

? kapa Le lekae

?



Ha ré ngoleng

Sehela mabitsobitso mela ka tlase ho e nngwe le e nngwe ya dipolelo tsena. Sheba hore na di a baleha kapa ha di balehe mme o behe letshwao lebokoseng le nepahetseng. Jwale etsetsa lebitsobitso sedikadikwe.

1	Ke lapile empa ha ho na dijo tse kaalo tse setseng.
2	Mandu o hlabilo dintlha tse ngata.
3	Jabu o bapalla lehlabatheng.
4	Dan o na le dikgaitandi tse pedi.
5	Mark o rata borotho.
6	Re ile dibakeng tse ngata tse kgahlang Gauteng.
7	Bana tlelaseng ya heso ba natefelwa ke dipapapdi.
8	Ke na le dikatiba tse mmalwa.
9	Dineo a se je tswekere e ngata.
10	Thuli a nwa lebese le lengata.

Baleha

Balehe

TEACHER: Sign

Date

6 Jabu o kopanya mahe



Ha re bueng

Tadima ditshwantsho mme o bale dibudula tsa puo. Jwale bolella motswalle pale, le nehana sebaka. Tlatsa budulwana ya ho qetela ho bontsha seo Jabu a se nahang.

1



2



Ha re ngoleng

Jwale tlatsa pale dibakeng tse nepahetseng mmapeng wa mohopolo.

1

Qalehong



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao
- Ngola feela ntle ho makgethe
- Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokahalang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

2

Se etsahetseng ka morao

Hhalosa se etsahetseng setshwantshong sa 3

3



4


Qetellong, bolela hore pale e fedile jwang






Ha re ngoleng

Jwale sebedisa mmapa wa hao wa mohopolo ho
ngola pale ya hao.



3



4




1




Handwriting practice lines for the first panel.

2



Handwriting practice lines for the second panel.

3



Handwriting practice lines for the third panel.

4




Handwriting practice lines for the fourth panel.

Seo bokantle ba buka bo re bolellang sona



Ha re bueng

Bua le motswalle ka seo bokantle ba buka bo re bolellang sona.

Se re bolellang ka
seo buka e leng
ka sona

Ha re ngoleng

Jwale ngola maikutlo ka buka.

Lebitso la buka	
Mongodi	
Baphetwa ba sehlooho	
Mophatlalatsi	
Se etsahalang paleng?	
Ngola dipolelo tse pedi tse re bolellang hore ho na le dibuka tse ding ka Jabu Jabulani.	

Letsatsi:



Inahane o le Jabu. Ngola bukatsatsing o kgutsufatsa se etsahetseng tsatsing leo.

Ha ré ngoleng

Dumela Bukatsatsi Letsatsi: _____



Ha ré ngoleng

Nyalanya mabitso ana le makgethi a a hhalosang.

Makgethi a re bolella haholo ka lebitso le hhaloswang, mohl. Ngwanana e motle

Makgethi	motjha	motle	hodimo	matla	buutle
----------	--------	-------	--------	-------	--------

Mabitso	palesa	ngwana	pholo	kgudu	moaho
---------	--------	--------	-------	-------	-------

Jwale nyalanya mantswe ana le malatodi a oona moleng o tlaase.

Malatodi ke mantswe a hananang le moevelo o nehilweng, mohl. Ntle-mpe

telel	tshephahala	hannyane	ntle	mosa	bonolo
-------	-------------	----------	------	------	--------

haholo	kgopo	kgutshwane	Ho se tshephahale	thata	mpe
--------	-------	------------	-------------------	-------	-----



Thabisa

Tereisa mola ho tloha ho setshwantsho ho leba ho lebitsokgobokwa le nepahetseng.

Mabisokgobokwa ke mabitso a dihlopha tsa batho kapa tsa dintho, mohl. lesihla la morara



mohape

sekgakgatha

sehlopha

madinyane

nyeunye

sekagakgatha

TEACHER: Sign _____

Date _____

15

8 Ngola ka nepo



Ha ré ngoleng

Lebelela hlogo ya kanegelo mo bogare bja mmepe wa monagano. Jwale tlatsa ditaba tse ding ka sehlooho se seng le se seng lebokoseng la mmapa wa mohopolo.

Leqephetshebetsong lena re tadima hore na dirapa di ngolwa jwang. Dipale tsohle di nale dirapa, mme serapa ka seng se bua ka taba e itseng. Hangata polelo ya pele ke yona e bolelang taba. E o bolella seo serapa sohle se tlang ho bua ka sona.

Serapa 1

Lebitso la ka ke _____.

Ke dilemo tse _____.

Ke dula _____.

Serapa 3

Ke kena sekolo sa _____.

Ke kereiting ya _____.

Dithuto tseo e leng dithatohatsi ke _____.

Serapa 2

Lelapeng leso ho na le batho ba _____ ka palo.

Ke dula le _____.

Ke na le phoofolo ya setswall e leng _____.

Serapa 4

Kamora sekolo ke rata ho _____.

Metswalla ya ka ke _____.

Bosiu pele ke robala ke _____.

T
S
O
H
L
E

K
A
N
N
A

Letsatsi:



Ha re ngoleng



M A N T S W E A

Y

M

A

T

J

H

A

Sebedisa mmapa wa hao wa mohopolo ho ngola pale ka wena. Kamehla re siya mola pakeng tsa dirapa.

Ha o qetile ho ngola pale ha motswalle wa hao a e bale mme a lokise diphoso.

Qala ka ho ngola pale ya hao feela ntle ho makgethe.

Jwale e ngole ka makgethe bukeng ya hao.

Serapa 1


Serapa 2

Serapa 3

Serapa 4

TEACHER: Sign _____ Date _____

9 Leqephe la thothokiso



Ha re baleng



PUO YA DIPHOOFOLO

Katse e a miauwa, tau e a puruma

Morubisi o a lla, bere e a kgora.

Ditsirtsiri dia tsitsira

Nku mmee, empa KE A BUA!



Ditshwene di a inanatha, kgomo muu,
Matata a kwakwatsa, maeba a bina,
Dikolobe di a tlerola, pere e a reneketsa
Dikgoho tluluk, empa nna ke A TJHO!



Ditsintsi di a hoba, ntja e bohola,
Bomangkane ba a tlerola,
diphokojwe di a lla,
Dinqanqane di a qoqotsa,
dipapakgae di a hweshetsa
Dinotshi di a bina, empa
NNA KE A BUA!



A Shapiro (fetoletswe)



Dithothokisong mantswe a sebedisetswa matla ao a nang le oona.
Ho na le lenswe le ikgethileng bakeng sa sena,-oniomatopia. Etsa medumo e tsheletseng ya diphoofolo mme motswalla a leke ho o bolella hore ke modumo wa phoofolo efe.



Ha re ngoleng

Tlatsa mabitso a diphoofolo tse tsheletseng tse bolelwang thothokisong mme o bolele le medumo eo e o etsang.

katse

miauwa

llala

hweshetsa

rora

kgora

lla

moo

bua

hweshetsa

tsitsira

Letsatsi:



Ha re baleng

M A N T S W E A
M
A
T
J
H
A

Jwale bala thothokiso e latelang haholo mme o sehele dipara tsa mantswe a raemang mola ka mebal a fapaneng. Sehela maetsi a re bolellang hore kgudu se atsang mela. Mme o arabe dipotso.



KGUDU SE SENYENYANE

Ho ne ho le kgudu se sennyane
O na dula lebokoseng
O ne a sesa qanthaneng
A palamela lejweng
A tlolela monwang
A tlolela letsetse
A tlolele serurubele
Mme tlolela nna
A tshwara monwang
A tshwara letsetse
A tshwara serurubele,
Empa a se ke a ntshwara

C Lindsay (fetoletswe)



Ha re ngoleng

Kgudu se ne se dula kae?

Se ne se sesa kae?

Se ne se palama kae?

Se ne se tlolela eng?

Se ile sa tshwara eng?



TEACHER: Sign _____ Date _____

Ingolle thothokiso ya hao



Ha ré ngoleng

Qetella thothokiso ena ka ho tlatsa mantswe a raemang a silweng.

galase

terene

tlelase

pula

mpoleletse

bata

Thothokiso ka nna

Ke kereiting ya 4 _____.

Ke nwa jusi ka _____.

Ke rata ha ho se _____.

Jwale ke ya ka baesekele e seng _____.

Ha ke rate ha ho _____.

Ke tlwetse ho etsa ha o _____.



Ha ré ngoleng

Ingolle thothokiso ya hao. Leka ho sebedisa mantswe a raemang qetellong ya mantswe oohle a meleng ya dinomoro tse sa aroleheng ka pedi.

Sehlooho sa thothokiso

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mabitsokgopololo



Ha re ngoleng

Tlatsa mabitso a maikutlo a bontshwang
ke difahleho tsena.

boi

thabo

kgalefo

hlonamo

Batla mabitsokgopololo

Mabitsokgopololo ke ntho eo o ke
keng wa e bona, utlwa, fofonela,
ama, kapa latswa.



--	--	--	--



Phethela dipolelo tsena ka ho tlatsa mabitsokgopololo.

Ha re ngoleng

1. Mandu one a le _____ ha a ne a lemadirse

leqaqailane la hae.

swabile

2. O _____ ha a nahana hore ha a na ho bapala.

halefa

thahaselllo

3. O utlwile _____ hore ha a sheba moo a
neng a ya teng.

bohlokong

bohloko

4. Re utlwile _____ ha ambulense e tlo mo lata.

boi

5. Ho hlokile _____ hore Mandu a bapale hape.



6. Sekolo se seng se utlwile _____ ha ba lahlehelwa ke papadi.



Ha re baleng

Bala lengolo mme o tlatse mabitso hore lengolo le be le moelelo.

- Tlatsa mabitsobitso a qalang ka ditlhaku tse kgolo meleng e metala.
- Tlatsa mabitso a bolelang dintho meleng e mekgubedu.
- Tlatsa mabitsokgopoloo a bolelang maikutlo a hao meleng e bolou.

Dumela _____.

Ke o ngolla ke le phomolong. Ke tlide le kgaitsemi ya
ka _____.

Ho monate mona _____.

Maobane re ile _____ hamorao ra bapala _____.

Hamorao re ile mabenkeleng moo re rekileng dijo.

Re ne re hloka _____, _____ le _____.

Ke ne ke _____ nako tsohle ha ke bona daenasoso ka molomo o _____

Kamorao ho moo ke hlolehole ho robala. Ke ne ke na le _____ mme ka lora hampe.

Re tla kgutlela beke e tleng. Ke tatetse ho kgutlela sekolong.

Ditumediso



24 Steve Biko Road

Sea View

0120

12 Hlakola 20 _____



Ha re ngoleng

Jwale ha re nahaneng ka buka e o natefetseng.
Bolela pale eo ka dipolelo tse ka bang 3 – 4.

Jwale romella motswalle SMS o
mmolella ka bokgutshwane hore
pale e etsa o ikutlwwe jwang.

Mabitsobitso



M A N T S W E A

M
A
T
J
H
A

Tlatsa karete ena ka wena. Dikarabo tsohle ke mabitsobitso,
kahoo di qala ka tlhaku tse kgolo.

Ha re ngoleng

Ka nna

Lebitso la hao o mang?	
O hlahetse kae?	
O hlahile ka kgwedi efe?	
Lebitso la sekolo sa hao ke mang?	
O dula profenseng efe?	
Lebitso la e mong wa metswalle ya hao ke mang?	
Lebitso la titjhere ya hao ke mang?	
Lebitso la buka eo o e ratisisang ke mang?	
Ke lenaneo lefe la TV leo o le ratisisang?	
Ke naha efe eo o ka ratang ho e etela?	



Ha re ngoleng

Jwale etsetsa mabitsobitso didikadikwe tafoleng e ka tlaase. E tla ba mabitso a batho, dibaka, matsatsi le dikgwedi.

johannesburg	veronica	mandu	lusikisiki	ntatemoholo
mantaha	setulo	buka	durban	mandla
cape town	palesa	bishopo	palesa	dan
anna	kuku	polokwane	baesekele	pene
dibutse	kgomo	poho	nkwe	seeta
labone	mphalane	phupu	nonyana	serobe

Ngola mabitsobitso ho hlaha lenaneng lena le ka hodimo dikholumong tse nepahetseng ka tlaase.
Ngola mabitso a tlwaelehileng dikholumong tse pedi tsa ho qetela.

Mabitsobitso			Mabitso a tlwaelehileng	
Motho	Sebaka	Nako	Ntho	Ntho



Ha re baleng

MEMO

Mokgahlo wa Tlhokomelo ya tikoloho wa sekolo sa poraimari sa New Town

Dumelang barutwana ba Kereiti 4

Ha o batla ho tseba haholwana ka diphoofolo le dikokonyana, kenela mokgahlo wa tikoloho

Ho etsahalang matsatsing a a phomolo

Leeto le ikgethileng la ho ya boha dikokonyana le lokiseditswe matsatsi a phomolo a Mphalane

O tla tseba ka dinotsho le dirurubele, dikokonyana, dinonyana le ditsienyana serapeng sa Green Valley.

Nako: 09:00–16:00

Letsatsi: Laboraro, 6 Mphalane

Ho tlohelwa: Tlelaseng ya kereiti 4 D


O ka tla le: Dijo tsa hao le seno

Pene, buka ya dinoutsu, katiba ya letsatsi, khamera ha e le teng.

O SEKE WA TSHWENYA DIKOKWANA



Letsatsi:



Bala memo hape e be o araba dipotso tsena.

Ha ré ngoleng

Bana ba kereiti ya 4 ba ne ba memetswe leeto lefe?

Leeto le tla qala ka letsatsi lefe, ka nako efe?

Ba naba ka tla le eng?

Ho bolelang hore "O seke wa tshwenya dikokwana"?

Na o ka rata ho nka leeto le jwalo la sekolo? Hobaneng?

KOKWANYANE

Kokonyana e na le dikarolo tsa mmele tse tharo. Hlooho, mmele le setono. Na ke tsona dikarolo tseo re di boneng?

Hlooho e na le dikarolo tsa molomo tse bopilweng hantle, Le mahlo hape. Matshwala di utlwa se etsahalang tikolohong ya yona, Di a mamela, di a utlwa ebile di a fofonela ka tsona.

Mmele ke moo maoto a kopanang. Dipara tse tharo, maoto a tsheletseng kaofela. Moo mapheo a hoketsweng. Ho fofa, tlola, kapa ho hahaba.

Setonong ke moo ditshebetso di leng teng. Ditshebetso tseo e di hlokang. Ho hema, ho ikatisa, le ho sila dijо tseo e di jeleng.



Ha ré ngoleng



Balla thothokiso hodimo. Sehela dipara tsa mantswe a raemang mola. Jwale sebedisa tlhaloso ya thothokiso ho o tataisa ho takasetswantsho sa kokonyana.



TEACHER: Sign

Date

25

Serurubele kgale o le kae?



Ha re bueng



Ha re baleng

Jwale bala
thotho kiso.



Baesekèle ya ka thabo ya kai!

Ke a palama

Thabo

Boithabiso

Ke rata ho e palama lehlabula. Ke rata ho e palama lehlabula.

Ke palama baesekèle ya ka
Ke palama baesekèle ya ka

Hodima maralla tlaša dífate
Hodima maralla tlaša dífate



Mofumahatsana
e motle serurubele
o ne o le kae?

Hobaneng o sa bonwa
letsatsi
lohle?

Serurubele se
setle o tswa kae?
Kgale ke o sheba
serapeng se setala

Letsatsi le ne
le kganya o ne o
ipatile kae

Ke ne ke batla mapheo
a hao a matle hole le
haufi


Serurubele
se setle kgale
ke o batla

O palametse ho kae?
Dipaleseng tse
kgubedu,tshweu le
bolou serapeng?



Ha re ngoleng

Jwale ngola thothokiso ya hao ya dibopeho hodima ditshwantsho tsena.
Nahana jwale ka mantswe le dipolelo tseo o tla di sebedisa.



Ha re ngoleng

Kenya matshwao a puo dipolelong tsena. Hopola ho sebedisa ditlhaku tse kgolo
mabisobitsong. Le qetellong ya dipolelo.

tumi o tla ba le mokete wa letsatsi la hae la tswalo thekong ka phupu



na jabu ke mokapoteni wa sehlopha sa swallows sa ba batjha

ke hoeleditse ngwaneso nomsa ka mmolella ho emisa

ke rekile kuranta buka lesedinyana le pene

ke entse samentjhisi ka tjisi kgoho lethisi tamati le khukhamba

veronica le nna re rata ho etela rakgadi lulu polokwane

Ho kopanya mabitso



Ha re ngoleng

Tadima ditshwantsho mme o leke ho sheba hore ke mabitso afe a tlwaelehileng a kopantsweng ho bopa mabitsorarane.

 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $\underline{\hspace{2cm}} \text{hlapi}$ $= \text{naledi}\text{hlapi}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$
 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$
 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$
 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$
 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$	 $+ \underline{\hspace{2cm}}$ $= \underline{\hspace{2cm}}$



Ha re etseng

Taka mme o lebole mabitsokopano a hao.

$+ \underline{\hspace{2cm}}$

$+ \underline{\hspace{2cm}}$

$+ \underline{\hspace{2cm}}$

Letsatsi:

Mantswe a modumo

M A N T S W E A
M
A
T
J
H
A



Ha re ngoleng



ng ng

nngaau

tjhepa


tuut tuut

thoo thoo

nkele nkele

tswii

th th th



Ha re etseng

Taka mantswe a modumo.



Poopop



Ha re ngoleng

Arola mantswe ana o etse mabitsokgopoloo a 15.

thabo/mahlomolabotsheponnetesetswalle thabo/mahlomolabotsheponnetesetswalle thabo/mahlomolabotsheponnetesetswalle thabo/mahlomolabotsheponnetesetswalle thabo/mahlomolabotsheponnetesetswalle thabo/mahlomolabotsheponnetesetswalle thabo/mahlomolabotsheponnetesetswalle thabo/mahlomolabotsheponnetesetswalle

TEACHER: Sign

Date

29

Bina pina



Binang pina ena le le sehlopha.

Thabisa

TAU E ROBETSE BOSIUNG BONA

Morung, morung o moholo
Tau e robotse bosiung bona
Morung o thotseng
Tau e robetse bosiung bona.

Lehlaso

He, ha helelemama

Ohi'mbube

Morung, morung o moholo
Tau e robetse bosiung bona
Morung o thotseng
Tau e robetse bosiung bona.



Lehlaso

Motseng, o kgutsitseng,
Tau e robetse bosiung bona,
Motseng, o kgutsitseng,
Tau e robetse bosiung bona.

Lehlaso

Keletso ho titjhere:

Ha o sa tsebe morethetho wa pina ena
kopa wa mphato wa hao ho o binela
yona hore o tle o e bine le tlelase.



Ha re bueng

Bolella motswalle ka sebaka sa pina ena. E nakong efe? Sebaka se shebeha jwang?
Na o nahana hore ho na le kgotso? Ke motse kapa toropo? Meru e jwang?



Ha re ngoleng

Sebedisa matshwao a puo serapeng sena hore o tle o utlwisise moo pina ena e hlhang teng.

ka 1939 sebini sa mozulu se bitswang solomonlinda o ile a etsa kgatiso ya pele ya pina ena johannesburg

Hopola ho sebedisa ditlhaku tse kgolo bakeng sa mabitso le difeellwane ho arola manane a mabitso.



a bitsa pina mbube,lentswe la sezulu ho bolela tau

pina ena ke e tsebahalang haholo ho hlaha afrika

pina ena e hatisitswe ka seforentjhe sejapanesepenishi lesedanishi

**Seo re tshwanelang
ho se hopola**

**Mabitso a balehang le a sa
balehang**

Ha o sa kgone ho e bala, ha e na bongata. Sheba tsena.

Bonngwe	Bongata
lebese	lebese le leng
tswekere	tswekere e ngata
oli	oli e itseng
lehlabathe	lehlabathe le itseng
metsi	metsi a mangata
folouru	folouru e e itseng
letsawai	letsawai le itseng

Ho hlahloba

Nka bala pale mme ka utlwisia melaetsa ya sehlooho.		
Nka araba dipotso tsa kutlwisiso hodima pale.		
Nka lepa pheletso ya pale.		
Nka halosa baphetwa paleng.		
Nka pheta pale eo ke e badileng ka tatellano e nepahetseng.		
Nka sebedisa mmapa wa mohopolo ho etsa tokiso ya pale.		
Nka ngola buka e nang le qalo, bohare le qetello.		
Ke tseba ho bona mabitso a tlwaelehileng, mabitsobitso le mabitsokgopololo.		
Ke kgona ho bona mabitso a balehang le asa balehang.		
Ke tseba ho sebedisa matshwao a puo dipolelong.		
Ke tseba ho ngola dipolelonolo.		
Nka bopa mabitsokopane ka ho kopanya mabitso a mabedi.		
Ke utlwisia tlhahisoleding e ngotsweng bokantleng ba buka.		
Nka sekaseka buka.		
Nka ntsha tlhahisoleding e sengolweng kapa thothokiso.		
Nka lepa pale ho hlaha ditshwantshong.		
Nka ngola pale e nang le qalo, boha re le qetello.		
Nka ngola bukatsatsi.		
Nka ngola sms.		
Nka ngola thothokiso.		
Nka ngola thothokiso ya dibopeho.		
Nka kgetholla mantswe a medumo thothokisong.		
Nka kgetholla mantswe a raemang thothokisong.		
Tse ding:		
Tse ding:		





Ha re ngoleng

Etsa tokiso ya ho ngola pale ya hao. Nka qeto hore o tla ngola ka eng. Tlatsa mmapa wa mohopolo ka tlaase ho neha pale qalo, bohare le qetello.



Jwale tlatsa mmapa wa mohopolo o latelang

Baphetwa ke bo mang?

Moralo o jwang?
Pale e etsahala kae?

Ho etsahalang?

E felletse jwang?
Ke eng se neng se kgahla ka seo?

Qalo

Qala ka hore ho etsahetseng qalehong.

Bohare

Bolela se etsahetseng bohareng ba pale.

E latelang

Bolela se latetseng.

Qetello

Pale e fedile jwang?

O tlo ngola
ka eng?

Pale ya ka

Seha leqephe le latelang ho etsa buka. Hodima bokantle ngola sehlooho sa buka ya hao. Ngola lebitso la hao tlasa sehlooho, hoba o mongodi. Taka setshwantsho hodima bokantle ba buka.

Pele o bala


- Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng.
- Bala leqephe mona le mane o shebe seo o tleng ho bala ka sona.

Ha o ntse o bala

- Lekanya seo o se nohileng le seo o badileng ka sona.
- Ha o sa utwlisis serapana seo, bala hape o iketile. Se balle hodimo.



BOKAMORAO BA BOKANTLE



KA MONGODI

Ngola lebitso la hao

Dilemo tsa hao

Moo o dulang

8



Taka setshwantsho mona.

BOKANTLE



Mohato wa 1: Mena mathebeng moleng.

Mohato wa 3: Kenya setepolaralihakoreng lena.

Ngola sehlooho sa buka mona.

1

Tlatsa lebitso la hao (o mongodi).

Mohato wa 4: Seha moleng o motenya kamora hoba o kenyse teipolarabukeng ya hao.

Mohato wa 2: Mena mathebeng moleng.



Tswella pele ka pale.



4



Ngola bohare ba pale.

Taka setshwantsho mona.

Taka setshwantsho mona.

●

Taka setshwantsho mona.



Qala ho ngola pale ya hao mona.



2

Taka setshwantsho mona.



Qetella pale ya hao.

7

3

Tswella pele ka pale.



Taka setshwantsho mona.

9

Ngola se estahalang detellong ya pale.



Taka setshwantsho mona.

Tema 2: Nnete kapa tshomo



Ditshomo

Kotara 1: Dibeke 5 - 6

17 Moshanyana ya llileng "phokojwe"

36

Selekela sa ditshomo.
O arabu kutlwiso ya dipotso tse kgethwang tse itshetlehileng paleng.
Puo ka pale: molaetsa, baphetwa le moralo.
Ho etsa nehelo ya ho tshwantsha ka pale.
Hlakiso ya tlottlontswe.

18 Moshanyana ya hweleditseng "sehwana"

38

Tshwantshiso e itshetlehileng paleng.
Phehisano le mosebetsi wa ho ngola ka moralo, baphetwa le poloto.

19 Sehlongwapele

40

Tlhahiso ya dihlongwapele le metso ya mantswe.
Seo dihlongwapele tse tlwaelehileng di se bolelang.
Ho kgetholla dihlongwapele le ho di sebedisa ho fetola meeleele ya dipolelo.
Ho bapala papadi ya sehwana. Ho sebedisa dipolelonolo le dikaotaelo.

20 Maele le dihlongwanthao

42

Puo ka seo maelana a se bolelang.
Nyalanya maelana le dithhaloso tsa oona.
Tlhahiso ya dihlongwanthao.
Dihlongwanthao tse tlwaelehileng ke eng.
Ho kgetholla dihlongwanthao le metso ya mantswe.
Ho sebedisa dihlongwanthao tse nehetsweng polelong.
Rekota mantswe a matjha le meeleele dikishinaring ya hao.

21 Lehlaku la mebala e mengata

44

Ho bala pale.
Puo ka baphetwa ba diphoofolo tse nang le boleng ba batho, poloto, le kamoo pale e ka fellang kateng.
Ho pheta tatellano ya diketsahalo mabapi le baphetwa ba bang.
Tlotlontswe e sebedisitsweng sengolweng.
Ho rala "mmapa" ho itshetlehilwe diketsahalong tsa pale.
Puo dihlopheng mabapi le hore pale e tla fella jwang.
Kgutsufatsa tatellano ya pale ho sebedisa mantswe a hokelang, pele, ya ba, kamorao ho moo le qetellong.

22 Se etsahalang ka morao

46

Tswelopele ya pale.
Etsa tshwantshiso ho bontsha ho hola ha poloto.
Kgutsufatsa pale ho ya ka tatellano ya diketso.
Rekota mantswe a matjha le meeleele dikishinaring ya hao.

23 Ho rala pale

48

Bontshitse mehato e fapaneng ya pale mme o ngola pale ka tatellano ho tsepamisitswe ho qalo, bohare le qetello.
Rekota mantswe a matjha le meeleele dikishinaring ya hao.

24 Dihlongwapele le maele

50

Ho bua ka maelana, ho bontsha le ho a halosa.
Papadi ya mantswe. Peiso ya sehlongwanthao-sehlongwapele.
Ho kgetholla dihlongwapele le dihlongwanthao le metso ya mantswe.
Ho sebedisa mantswe ho hlaha papading ho bopa dipolelo.

Sengolwa se rutang

Kotara 1: Dibeke 7 - 8

25 Ho bala resepe

52

Ho bala resipe ya salate ya ditholwana.
Ho fumana theko, ho kgetholla dihlokwa le disebediswa tse tla batleha.
Ho ngola resipe ya sejo se ratwang haholo.
Ho kgetholla masupi.
Ho sebedisa masupi ho ngola dipolelo.

26 Ho sebetsa ka maemedi

54

Ho sebedisa maemedi ena, eo, tsena, tseo.
Ho ngola dipolelo o sebedisa maemedishupi.

27 Ke tsa bo mang tsena

56

Ho kgetholla le ho sebedisa marui.
Ho kgetha maemedi a nepahetseng.
Rekota mantswe a matjha le meeleele dikishinaring ya hao.

28 Etsa tsuonyana chick pompom

58

Ho bala sengolwa se rutang.
Ho arabu dipotso tsa kutlwiso ho ya ka se laetsweng.



Puo ka tatellano le tshebediso ya dikaotaelo.

Phano ya ditaelo tse hlakileng.

Puo ka disebediswa tse hlokalang le mokgwa wa ho etsa.

Ho etsa tsamaiso le ho hlahisa se hlokalang ho tswa ho ditshwantsho tse bontshang hore o etsa tsuo yana ka kha thune jwang.

Sengolwa sa tlhahiso leseding

Kotara 1: Dibeke 9 - 10

29 Ka eng ditabeng?

60

Ho bala ditaba dikantereng tse pedi.

Tsepama ho sehlooho, sehlohwana, letsatsi, serapa sa selekela mme o sebedise ditshwantsho le selekela sa tsona.

Araba dipotso ho hlaha ho sengolwa bakeng sa moelelo le ho kgona ho bona tsela e tlwaelehileng.

Ho sebedisa matshwao a puo le pheletso tse nepahetseng.

30 Ho bolela ditaba

62

Tokiso le ho rala ditaba tsa koranta o sebedisa mantswe "mang", "neng", "hobaneng", "eng".

Kopanya dihlooho seholopheng ho fumana dintlha.

Ngola taba ya koranta a sebedisa mekgwa ya sehlooho, sehlohwana jwalojwalo.

Lokisa le ho etsa puo ka taba e koranteng.

Lokisa dinoutsu bakeng sa puo e tlo ngolwa ho lekgathe lefetile.

Sebedisa bongata.

Rekota mantswe a matjha le meeleele dikishinaring ya hae.

31 Nehelano ya puo

64

Hlahiso leseding ka ho fana ka puo e lokiseditsweng.

Bongata.

Lekola ho ngola pale.

32 Ngola pale

66

Ho Itokisetra ho ngola pale o shebile poloto sebaka.

Ongola pale bukeng filweng.





Ha re baleng

Pale ena ke tshomo: Ditshomo ke dipale tseo batho ba di boletseng kgale. Di ne di sa ngolwa, di ile tsa tlala ha batho ba ntse ba boellana ka tsona. Kaofela ha rona re tseba ditshomo, dipale, merethetho le dipina tsa kgale. Bongata ba tsona bo na le thuto e itseng.



Ka tsatsi ke leng ho ne ho na le moshanyana wa modisa ya nang le lemo tse leshome. Tsatsi le leng le le leng o ne a nka dinku a di isa naheng ho ya ja jwang. Tsatsi le leng le le leng o ne a dula tlasa sefate se le seng hodima thaba a shebe mehlape ya dinku. Qetellong, a jewa ke bodutu. Ka tsatsi le leng ho ithabisa a hoeletsa, “Phokojwe! Phokojwe! Thusa! Phokojwe e mathisa dinku!”

Motseng, ha ba utlwa sello sa thuso, batho ba tla ba matha thabeng ho mathisa phokojwa. Empa, ha ba fihla hodima thaba, ba seke ba fumana phokojwe. Ba ile ba utlwa moshanyana feela ya neng a ba tsheha.

“Se ka hoeletsa phokojwe, ho se na phokojwe!” ho honotha e mong wa baahi ha ba kgutlela hae ba theoha thabeng.

Ka tsatsi le latelang, moshanyana a hoeletsa hape, “Phokojwe!” “Phokojwe!” Nthuseng! Phokojwe e mathisa dinku. Baahi ba matha hape ba hlwa thaba ho thusa ho tebela phokojwe.

Ha baahi ba bona ho sena phokojwe, ba re, “Moshanyana, o tlameha ho hoeletsa feela ha ho na le ho hong ho senyehileng! O seke wa hoeletsa phokojwe, ho sena letho!”

Moshanyana a bososela a ba sheba ha ba honotha ba theosa thaba hape.

Ka matsatsi a latelanag a se makae, moshanyana a bona phokojwe e nkgella dinku. A tshoha haholo a ba a hoeletsa haholo. “Phokojwe! Phokojwe! Nthuseng!”

Empa baahi ba hopola hore o leka ho bapala ka bona hape empa a le mong a ya ho ya mo thusa.

Bosiung ba tsatsi leo, baahi ba makala ha ba bona moshanyana wa modisa a sa kgutla le dinku.

Baya ho mo batla ba mo fumana a lla a le mong.



“Phokojwe e ne e le teng ka nnete! E jele dinku tse ding ha tse ding di balehile! Ke hoeleditse hore le nthuse! Hobaneng le sa tla?” A lla.

E mong wa baahi ba kgale a leka ho kgothatsa moshanyana ha ba kgutlela motseng.

“Re tla o thusa ho batla dinku tse lahlehileng hoseng,” a realo, a beha letsoho la hae ho moshanyana. “Empa o tlameha ho ithuta jwale, hore ha o bua leshano ka mehla, batho ba keke ba o kgolwa, le ha o se o bua nnete!”




Ha re bueng



Hobaneng ho se na motho ya ileng a thusa moshanyana?

Etsa papadi ka pale ena. O hloka moshanyana, phokojwe, dinku le baahi ba itseng.



Tlollontswe

Fumana mantswe ana sopong ya mantswe.

honotha

tshoha

lla

bososela

hoeletsa

leshano

sena

h	o	n	o	t	h	a	h	s
o	e	s	h	s	s	e	s	e
e	l	e	s	h	e	t	s	n
l	b	o	s	o	s	e	l	a
e	s	e	n	h	h	o	h	n
t	h	l	l	a	e	l	e	s
s	n	o	s	h	n	s	l	e
a	o	l	e	s	h	a	n	o



Ha re ngoleng

Bala dipotso o etse sedikadikwe haufi le karabo e nepahetseng.

Hobaneng moshanyana wa modisa a ile a hoeletsa "phokojwe!"

- A O ne a le bodutu a batla hore batho batle ho yena.
- B O ne a nahana hore ho na le phokojwe.
- C O ne batla ho bua leshano.
- D O ne a batla ho tshosa phokojwe.

Hobaneng baahi ba sa tla ha a hoeletsa?


- A Ba ne ba sebetsa masimong.
- B Ba ne ba nahana hore o leshano hape.
- C Ha ba ka ba mo utlwa.
- D Ba ne ba batla hore phokojwe e je dinku.

Ke sehlooho sefe se tshwanetseng pale?

- A Letsatsi leo phokojwe e jeleng dinku ka lona.
- B Moshanyana e monnyane wa modisa.
- C Moshanyana ya ileng a hoeletsa a kopa thuso.
- D Letsatsi le tjhesang thabeng.

Thuto ya pale ke efe?

- A Ha o hoeletsa o kopa thuso ha ho ya tla o thusa.
- B O se ke wa etsa lerata haholo.
- C Ha o bua leshano ka nako tsohle, ha ho ya tla o kgolwa le ha o bua nnete.
- D O tlameha ho ba le botshepehi.



Ha re baleng

Thabo o ne a rata hore batho ba tle ho yena. O ne a ye a bitse ba leloko le metswalle hore ba tlo bona sehwana seo a se boneng. "Tloo le boneng sehwana!" o tla hoeletsa, kapa "thusa, ntho e sa tsebisahaleng e theohile!"

Ka nako Thabo ha a bitsa, toropo yohle e tla mathela lebaleng ho ya bona sehwana. Ebe ha ho letho leo ba le boneng. "Se se se ile!" o bolella batho bohle.

Thabo o entse sena hang, habedi, hararo- hangata

Yaba, ka tsatsi le leng, Thabo a bona sehwana e le ka nnete. "Thusal" a hoeletsa, "Sehwana se eme masimong. Thusang hle! E mong thusa!"

Empa ha ho motho ya tlileng.

Ka nako eo, phoofolo e tala ya tlola ho tswa sehwana, yaba e re Thabo, "nthuse hle! Ke hloka peterole le dijo tsa ba lapa la ka. Bana ba hloka dijo ka potlako! Re tllisetse mahlaku hle, a mangata ka moo o ka kgonang!"

"Thusa!" thabo o a hoeletsa. "ho na le diphoofolo tse lapileng tshimong!"


Empa ha ho motho ya tlileng.

Jwale Thabo a matha ho tloha sefateng se seng ho ya ho se seng a kga mahlaku, yaba o mathela seteisheneng sa peterole ho ya reka peterole. Phoofolo e tala ya leboha ka thabo.

Thabo o ne a kgathetse yaba o robala fatshe ha sehwana se tloha.

"Ke eng seo Thabo?" ho botsa mme ha a bona sehwana se finyella ho tloha mahlong a hae.

"Ho thusang ho o bolella mme", ho bua Thabo a phahamisa mahetla. O keke wa nkgolwa.



Letsatsi:



Ha re bueng

Etsang papadi ka pale ena. Le tla hloka sehlahantle, bana ba yona, Thabo le mme wa hae.

Pale ena e tshwana jwang le "moshanyana ya hweleditseng "phokojwe!"?



Ha re ngoleng

Nahana ka bobedi ba pale tsena ebe o tlatsa tafole.



Pale	Ke mang sebapadi sa sehloho?	Poloto ke eng?	Molaetsa wa pale ke eng?
Moshanyana ya Hoeletsang "Phokojwe!"			
Moshanyana ya hoeletsang "Sehwana!"			



Ha re ngoleng

Jwale ngola pale ya hao ya mantswe a ka bang 120 ka ngwanana kapa moshanyana ya ileng a hoeletsa a batla thuso. Pele ngola pale ya hao pampriring ebe o kopa motswalle wa hao hore a e tshwaye. Ha a qeta e ngole hantle ka tlase.



Sehlooho sa pale ya hao.	
Na o llela eng?	
Ho etsahalang ka tsatsi la pele ha ho se na ya arabang.	
Pale e fela jwang?	
Molaetsa kapa thuto ya pale ke eng.	



TEACHER: Sign _____ Date _____



Sehlongwapele ke eng?

Sehlongwapele se fetolela moelego wa lentswe.



Ha re etseng

Sheba mohlala ona. Ho etsahalang ha o hlomathisa sengwapele le motso wa lentswe? Lentswe le letjha le bolelang?

Sehlongwapele ha se lentswe le feletseng. Ke karolo ya lentswe le hlomathiswang qalong ya lentswe le feletseng (le bitswang motso). Sehlongwapele se seng le se seng se na le moelego. Ha sehlongwapele se hlomathisetswa motsong se fetolela moelego wa lentswe leo.



Sehlongwapele	Motso wa lentswe
le-	fatshe

Dihlongwapele tsena di bolelang?

Sehlongwapele	Moelego
mo	motho
ba	batho
le	ntho e le nngwe
ma	e fetang nngwe
se	ntho

Etsa sedikadikwe ho sehlongwanthao sa lentswe le leng le leng la mantswe ana.
Etsa mola ka tlasa moto.



Ha re ngoleng

morena sefate lepedi
 moruti senqanqane lehodimo
 batho selepe mahodimo
 dieta meroho mehoma



Ha re ngoleng

Kenya dihlongwapele ho mantswe a sehetsweng mola ka tlase ho fetola moelego ya dipolelo tsena.

O itshwara hantle ka mehla tlelaseng.



O ne a le makgethe haholo.

Sebapadi sa bolo se ne se thabile.

O tlameha ho etsa mosebetsi wa sekolo wa mmetsse hae.

O ne a na le baesekele e kgubedu.



Boikgathollo

Ha re bapaleng papadi ya moyeng. Sebedisa letaese le dipene tsa ho bapala, o thube ho tloha ho 1.



Maele le dihlongwanthao



Ha re bueng


Bua ka seo o nahagan hore maele ana a a se ka sona. Jwale taka mola ho moevelo kholomong e ka letsohong le letona.

Maele ke polelo e kgutswanyane e re nehang molaetsa wa bohlokwa.

Beha leoto la bohlokwa pele.



Dintja tse boholang ha di lome.



Ha e fetole mebala.

Ho molemo ho bolokeha ho na le ho itshola.

Tlohellia se sa o hlopheng.



Ha se seng se sa o hlophe ha ho na lebaka la hore o se qale.

Qala leeto kapa mosebetsi ka maikemisetso a hodimo.

O se ke wa tshaba batho ba o tshosang. Ha se hangata ba tla o etsa hampe.

Batho ha ba fetohé.



Re tlamehile ho itlhokomela maemong a kotsi. Ho molemo ho itlhokomela ho na le ho ba le kotsi (ebe o a itshola).

Dihlongwanthao ke eng?

Dihlongwanthao di tshwana le dihlongwapele, kantle le hore tsona di hilomathiswa qetellong ya lenswe ho fetolela moevelo wa lona.

Mohlala:
qetello- ng e bolela "tulo",
lenswe sekolong le bolela tulong e itseng

Dihlongwanthao tsena di bolela eng?

Sehlongwanthao	Moevelo
-ng	tulo
-eng	sebaka
-eng	ho etsa ho hong



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Thala mola ka tlasa metso ena ya mantswe.
Ebe o etsa sedikadikwe qetellong ya mantswe ana.

sefateng

semahaleng

mafikeng

tereneng

bolong

dipapading

bathong

tereneng

tlung

lebaleng

mmileng

seyalemoyeng

ofising

dipapading

sefubeng

selokong

kerekeng

nokeng

sefubeng

Kgetha mantswe a mahlano mme o a sebedise dipolelong.

Kgetha lentswe le nepahetseng, Kenya sehlongwanthao –ng ho lona ebe o ngola lentswe le letjha.

sebaka	O bapala bolo_____ la dipapadi Orlando.
lebala	Ha o mmatla ka _____ bua ka dibuka.
babatseha	O dula _____ se ka thoko le motse wa heso.
sefate	Setshwantsho sa hae se _____
botle	Motse o mong wa Foreistata ke _____
thabo	O wele _____ sa diperekisi a robeha letsoho.



TEACHER: Sign _____ Date _____

Lehlaku la mebala e mengata



Dipaleng tse ngata, diphoofolo di phela le ho bua seka batho. Bala pale ena mme o nahane ka dibapadi tsa diphoofolo.

Pele o bala

• Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotswang se mabapi le eng. • Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tleng ho bala ka sona.



Ha o ntse o bala

• Lekanya seo o se nohileng le seo o badileng ka sona. • Ha o sa utwlisis serapan seo, bala hape o iketile. Se balle hodimo.

Sefate se ne se le tshimong. Moya wa qala ho foka mme lehlaku le lennyane la qala ho reketla.

La wa sefateng. La wela fatshe la ya fatshe la ba la ya fatshe, ho fihlela le wela hodima jwang tlasa sefate. Katse e ne e dutse hodima jwang. "Dumela, lehlaku le letala le lennyane, ho bolela katse. "Na nka bapala le wena"?

Lehlaku le lennyane le ne le le haufi le ho dumela, ha moyo o qala ho foka hape. Wooo! Moya wa foka, wa phahamisa lehlaku le lennyane, hodimo hodimo ho ya marung. Moya wa lenka sebaka se selelele. Wa lahlela lehlaku le lennyane ha bonolo pela tsela.

"Dumela, lehlaku le lesehlana le lennyane, ho dumedisa nonyana e le thoko ho tsela. "Na o tlo dula le nna?: Ho a makatsa, ho bolela lehlaku le lennyane. "katse e itse ke motala. Jwale nonyana e re ke mosehla. Ke a makala na mmala waka ke o jwang?"

Lehlaku le ne le le haufi le ho botsa nonyana ha moyo o qala ho foka hape. Wooo! Ho foka moyo, wa kuka lehlaku le lennyane wa le isa hodimo hodimo haholo ho ya marung. Moya o nkile tsela e telele. Yaba o lahlela lehlaku le lennyane butle naheng e kgolo.

Ho ne ho na le dikromo naheng, di ja jwang. E nngwe ya dikromo ya fihla ya sheba lehlaku le lennyane. "Muu," ho bolela kgomo. "Dumela, lehlaku le lennyane la mmala wa lamunu." Jwale kgomo e re ke mmala wa lamunu. Ke a makala na ke mmala ofe?

Lehlaku le lennyane le ne le le haufi le ho botsa kgomo ha moyo o qala ho foka hape. Wooo! Moya wa foka wa kuka lehlaku le lennyane ho ya hodimo hodimo marumg. Moya wa le nka tsela e telele. Wa lahla lehlaku le lennyane butle hodima thaba e kgolo.

Letsatsi:

M A N T S W E A

M
A
T
J
H
A



Ha re bueng

Ke eng e entseng hore lehlaku le we sefateng?
Lehlaku le tsamaile jwang ho tloha phoofolong e
nngwe ho ya ho e latelang.
Hobaneng mongodi a sebedisa lentswe "woo"?
Na ho na le dipale tse ding tseo o di tsebang moo
diphoofolo di buang?
O nahana ho tla etsahala eng hape paleng?
O nahana pale e tla fela jwang?



Ha re etseng

Taka tsela eo lehlaku le e tsamaileng ho tloha sefateng ho ya
ho kgomo.



Ha re ngoleng

Jwale hhalosa setshwantsho o sebedisa mantswe "pele", "jwale",
"kamorao ho moo" le "qetellong".

Pele lehlaku

Yaba le

Ka morao ho moo

Qetellong

TEACHER: Sign _____ Date _____



Ha re baleng

Ha re bone hore pale e fela jwang.



Ha re etseng

Etsang papadi ka pale ena. Le hloka dibapadi tse robong:

- Motho a le mong e tla ba lehlaku
- Bana ba tshelela e tla ba diphoofolo
- Motho a le mong e be sebapadi sa moshanyana
- Motho a le mong e tla ba mme
- Qetellong, motho a le mong e tla ba sebohodi.

Lehlaku le lennyane la robala moo nakonyana. Yaba podi e tla ho lona. "Dumela lehlaku le lennyane le lekgubedu" ho bolela podi. "na o tlo dula le nna thabeng?" "Ho a makatsa," ho bolela lehlaku le lennyane. "Katse e itse ke motala, nonyana e itse ke mosehla ha kgomo yona e re ke mmala wa lamunu. Jwale podi yona e re ke mokgubedu. Ke a makala naa ke mmala o jwang?"

Lehlaku le lennyane la thola la robala. "Dumela lehlaku le lennyane le sootho." Ho realo kolobe. "Ke batlile ke ho ja hona jwale. Na o tlisitswe ke moyama? " "Ho a makatsa, ho realo lehlaku le lennyane. "Katse e itseke motala, nonyana e itse ke mosehla ha kgomo yona e re ke mmala wa lamunu. Podi yona e re ke mokgubedu. Jwale podi e re ke mosootho. Ke a makala naa ke mmala o jwang?"

Ka yona nako eo moshanyana e monnyane a bona lehlaku a le thonaka. "Sheba," o bolella mme wa hae. "Sheba lehlaku lena le lennyane la gauta. Ebe o sheba mahlaku a mang oohle. A matale le bosehla le mmala wa lamunu le bokgubedu le bosootho le gauta, "Ke nnete," ho realo mme wa hae. "Jwale ka ha lehlabula se fetile, mahlaku a mmala wa selemo."



Sebohodi se bolela karolo ya pale e sa bolelweng ke diphoofolo, moshanyana, mme le lehlaku.



Letsatsi:



Ha ré ngoleng

Lehlaku le boletse le diphoofofolo tse kae? Etsa lenane la tsona
o bolele hore phoofolo ka nngwe e boleletse eng lehlaku.

Phoofolo	E itseng ho lehlaku?
1	
2	
3	
4	
5	

Moshanyana e monnyane o itseng ka mmala wa lehlaku?

Mme wa moshanyana o qetelletse ka ho reng ka mmala wa lehlaku?

O nahana pale ena ke nnete? Hobaneng?

O nahana pale e etsahetse ka kgwedi efe? Hobaneng o bolela sena?

TEACHER: Sign Date



Sheba morao paleng ya lehlaku le lennyane.

Ha re bueng

- Bolela ka moo pale e qadileng ka teng.
 - Bolela ka moo e fedileng ka teng.



Ha re ngoleng

Taka setshwantsho sa ka moo pale
e qadileng ka teng, ebe o ngola
seratswana ka qalo ya pale.

Ngola pale o e nehe
motswalle wa hao a
e tshwaye. Ebe o e
ngola ka makgethe ka
tlase. Pale ya hao e be
mantswe a ka bang
120 – 140 ka bolelele.

Letsatsi:



Ha re etseng

Taka setshwantsho sa se etsahetseng ka lehlaku ha le ntse le fofa ebe o ngola seratswana ka se etsahetseng bohareng ba pale.

Taka setshwantsho sa ka moo pale e fedileng ka teng ebe o ngola seratswana ka qetelo ya pale.

TEACHER: Sign _____ Date _____




Ha re etseng

Bala ka maele mme
o bue ka moelelo
wa ona. Ebe o taka
setshwantsho ho a
hlalosa. Qetellong
ngola polelo ho
hlalosa maele.

1

Ntjapedi ha e hlolwe ke sebata.



2

Nahana pele o etsa.



3

Lepotlapotla le ja podi.

Letsatsi:

Peiso ya sehlongwanthao-sehlongwapele



Boikgathollo

Jwale leka peiso ya sehlongwanthao-sehlongwapele. Etsa peiso le motswalle wa hao. Bona ke mang ya lebelo ho feta e mong ka ho fumana le ho thala mola ka tlasa dihlongwapele kapa dihlongwanthao.



qala botjha
etsolla
tshwenya
ngololla
e sa sebediswa
penta hape
hlooko
ho hloka mahlaba
ho hloka thuso
e molemo
e ya thusa
ho tloswa
kgabane
swabisa
hlompha
boholoko
atlehilie
e ka se etsahale

Ha re ngoleng / Kgetha mantswe a mahlano setshwantshong mme o a sebedise ho etsa polelo.

TEACHER: Sign _____ Date _____



Ha re baleng



Sheba kamoo
tsebeso e qalang
ka laetsi ka teng.



Ha re ngoleng




Resipe ya selai sa ditholwana

Dihlokwa

- | | |
|------------|------------------------|
| 2 diapole | 2 dikgaba tsa tswekere |
| 2 dipanana | 1 phopho |
| 1 lamunu | 1 paene apole |

Mokgwa

1. *Ebola* diapole o di sehe dikotwana.
2. *Sehella* dipanana.
3. *Ebola* phopho o e sehelle dikotwana.
4. *Ebola* paeneapole o e sehelle dikotwana.
5. Kopanya ditholwana ka sekotlolong.
6. *Pepeta* lamunu.
7. *Tshela* lero hodima selae.
8. *Fafatsa* tswekere.



O hloka tjhelete e kae ho etsa selaei sa ditholwana?



Ha re bueng

	Ranta	disente
R1,50 ka nngwe
R2,00 ka nngwe
R6,00 ka nngwe
R4,00 ka nngwe
Kaofela

O etsa eng ha o qeta ho sehella dipanana?

O etsang pele ofafatsa tswikere ho selai?

Sheba hore ke disebediswa dife tseo o tla di hloka ho etsa selae sena. Di ngole.

Letsatsi:



Ngola resepe ya hao ya
sejo seo o se ratang.



Ha re etseng

Bala polelo ka nngwe, ebe o etsa sedikadikwe ho leemedi leo o ka le
sebedisang sebakeng sa Lebitso le lekgubedu.

O dula Durban.

Nna	yena	wena	yona	bona	yona	bona
-----	------	------	------	------	------	------

O tseba kgwele ya maoto.

Nna	yena	wena	yona	bona	yona	bona
-----	------	------	------	------	------	------

Bona ba rata ho bapala bolo ha sekolo se tswile.

Nna	yena	wena	yona	bona	yona	bona
-----	------	------	------	------	------	------

E rata ho sesa nokeng.

Nna	yena	wena	yona	bona	yona	bona
-----	------	------	------	------	------	------



Resepe ya _____

Dihlokwa

Mokgwa



Leemedi ke
lentswe le
sebediswang ho
emela lebitso. A
etsa hore polelo e
be kgutswanyane
le bonolo ho e
bolela le ho e bala.

TEACHER: Sign _____ Date _____

Ho sebetsa ka maemedi



Are ngoleng

Tlatsa ena kapa yane.

Maemeditshupi a a bontsha boemo ba ntho kapa dintho. Re sebedisa ena kapa tsena ha dintho di le haufi. Re sebedisa ela kapa tsela ha dintho di le hole.

	mane	hole
bonngwe	sena	ena
bongata	tsena	tsane




_____ ke jase yaka.



_____ ke ngwedi.



_____ ke seterata seo ke dulang ho sona.



_____ ke sekepe.



_____ ke seterata se bitswang Biko.



_____ ke baesekele yaka.



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse 4 o qala ka sena kapa sane.

Letsatsi:

Jwale leka sebopaho sa bongata sa maemedi ana.

Tlatsa **ena**, **ona**, **tsena** kapa **tsane**




_____ ke katse yaka.



_____ ke mose waka o motjha.



_____ ke dikatse tsaka.



_____ ke koloi ya titjhere wa ka.



_____ ke dinaledi.



_____ ke dikoloi.



Ha re ngoleng / Ngola dipolelo tse 4 o qala ka **tsena** kapa **tseno**.

27 Ke tsa bo mang tseña



Ha re ngoleng

Thala lelemedi le nepahetseng polelong ka nngwe.

Ke baesekele ya **hae/hao**Ke koloi ya **bona/hona**Na ke pene ya **hao/tseo?**Ke sekolo sa **rona/hona**Ke jase **ya/tsa** hae.Ke founu ya **hao/tseo?**Ke ntja **ya/ba** ka.Ke **yena/tseña**.Key a **bona/hona**.Ke ya **hao/hae**.Ke ya **rona/tsona**.Ke ya **hae/hona**.Ke ya **ka/tsa**.Ntja ke ya **ka/ba** ka.

Ha re ngoleng

Bapisa dipolelo tse ka letsohong le letshehadí
le dipolelo tse ka letsohong le letona tse nang
le thuo ya maemedi a nepahetseng.

Ena ke koloi ya rona.

Ke ya hae.

Ena ke baesekele ya Nomsa.

Ke tsa bona.

Ena ke ntja yaka.

Ke tsa hao.

Tsena ke dibuka tsa motswalle
waka.

Ke ya hae.

Ena ke hempe ya Thabo.

Ke ya rona.

Tsena ke dibuka tsa hao.

Ke yaka.



Lerui ke lenswe
le emelang lebitso
mme le bontsha
thuo.



Sebedisa marui ana meleng e sa ngolwang thoko ho dipolelo tse nepahetseng.

Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

tsa bona

ya hae

tsa rona

ya hae

Ke koloi ya John. Ke ya hae

sena ke dibuka tsa bashanyana.

Ke _____.

Ona ke mose wa Ann. Ke _____.

Ena ke selefounu ya Jim. Ke _____.

Ena ke koloi ya rona. Ke _____.

Ena ke polasi ya leloko la heso. Ke _____.

Ena ke founu ya Thabo. Ke _____.

Letsatsi:



Bapisa mantswe a kholomong ya 1 le a nepahetseng kholomong ya bobedi. Tadima mantswe a sehetsweng mela ka tlase. A tla o thusa ho kgetha maemedi a nepahetseng.



<u>Nna</u> le <u>lelapa</u> leso ha re dule Bisho.
<u>Maria</u> ha a etse mosebetsi wa hae bosiu.
<u>Ntja</u> yeso ha e je hlapi.
<u>Ha o</u> bapale chese motshehare .
<u>Jabu</u> ha a sese sekolong.
<u>Bana</u> ha ba rate diapole.
<u>Ha</u> ke na ntja ya setswalle.
<u>Moholwane</u> <u>le</u> nna ha re robale ka hora ya 8 .

O bapala tenese.

O bapala bolo.

Ba rata dilamunu.

Re dula Mtata.


O sheba TV.

E ja masapo.

Re robala ka hora ya 9.

Ke na le tlou.

QALA



TEACHER: Sign

Date

Etsa tsuonyana chick pompom




Bala ditaelo ebe o halosetsa motswalle wa hao hore o tshwanetse ho etsang ho etsa tsuonyana *popo ya tsuonyana*.



Seo o se hlokang

Wulu e lohang e tshehla.
Sehlwekise sa peipi.
Mahlo, molomo le maoto ho hlaha ho leqephe la disehwa.
Kgomo e matla.



Tsela ya ho etsa popo ya tsuonyana

- 1 Taka didikadikwe tse pedi tse kgolo, tse tshwanang hodima boroto. Jwale di sehe.
- 2 Taka didikadikwe tse pedi tse nnyane hara tse kgolo. Di sehe, hore jwale tse kgolo di be le lesoba mahareng.
- 3 Beha didikadikwe mmoho, mme o phuthelo wulu le lesobeng le mahareng le ho pota bokantle ho fihla didikadikwe di kwahetswe. O ka sebedisa dikgwеле tse pedi kapa tse tharo tsa wulu mmoho ho kwahela sedikadikwe ka pele.
- 4 O sebedisa sekere se bohale, seha wulu e pakeng tsa pheletso tsa didikadikwe tse pedi.
- 5 Kenya sehlwekisi sa peipi mahareng ho etsa maoto a tsuonyana.
 - Jwale etsa pompom e nnyane ka didikadikwe tse pedi tse nnyane.
 - Etsa ka ho tshwana, ntle le hore ena ha e na maoto.

Jwale etsa tsuonyana ya hao.

- 6 Mamarisetsa diphomphomo tsena mmoho.
- 7 Koba sehlwekisi sa peipi ho etsa maoto a tsuonyana.
- 8 Seha maoto, mahlo, le molomo ho tswa ho leqephe la disehwa kamorao bukeng ya hao.
- 9 Mamarisetsa tsena ho phomphomo.



Neha ditsuonyana tsa hao lebitso.	
O hoka eng ho etsa diphomphomo?	
O etsang ka kgomo?	


Letsatsi:

Tsuonyana ya khathono



Ha re etse

Tadima ditshwantsho mme o ngole ditaelo tsa ho etsa tsuonyana ya khathono ya mahe.



O ka sebedisa mantswe ana ho o thusa.

pente

khathono ya mahe

ka ntle

ka hare

seha

sekere



O hloka eng?



dibopeho tsa kgutlotharo

Ditaelo

1

2


3

4

5

6

7



TEACHER: Sign _____ Date _____

A

Lebitso la
lesedinyana

MOTSWALLE WA BANA

Letsatsi 22 Mmesa 2015

Ngwana ya lemo di 11 o phatlalatsa buka ya ho pheha

Zoe Bain Sehlooho



Serapa sa selelekela

Jack Witherspoon o tshwana le moshanyana e mong le e mong ya dilemo di 11. O etsa skateboard, o bapala bolo, ebile o rata ho pheha.



Ha re bueng

Bala ditaba tse pedi A le B. Sehlotswaneng sa lona, buang ka ditaba tsa A le B. Buang ka ditaraba tsa dipotso tsena.

Empa Jack ya qetileng nako e ngata bophelong a kula haholo, o phatlaladitse buka ya ho pheha, e bitswang “Twist it up”.

Jack o ratile ho pheha a le dilemo di tshelela ha a qetile nako e telele sepetlele. O ne a ye a shebe mananeo a TV ya sepetlele, ke moo a ileng a ba le tjantjello ya ho ithuta ho pheha, a fumana “Food Network channel”. A qala ho iketsetsa diresepe tsa hae ha a le sepetlele mme ha a fihla hae a leka ho di pheha.

Buka ya Jack e rekiswa lefatshe lohle, mme o nehelana ka tjhelete eo ho mekgatlo e thusang bana ba futsanehileng ba kulang.

Pele o bala

- Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng.
- Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tleng ho bala ka sona.

Ha o ntse o bala

- Lekanya seo o se nohileng le seo o badileng ka sona.
- Ha o sa utwlisis serapano seo, bala hape o iketlile. Se balle hodimo.

Ke eng dihlooho ebile di hohela jwang maikutlo a lona?

Ke eng se diratswaneng tsa pele ebile di hohela jwang maikutlo a lona?

Ditaba tsee di bua ka mang?

Di hlalosa eng?



Sekolo sa New Town se hlola hape

8 Hlakubele 2015

Bheki Phakati

Kereiti ya 4 ya sekolo sa New Town e hapile kgau moketeng wa letsatsi la World Book Day maobane. Kereiti ya 4 e balletse bana ba dikereiti tsa 1 le 2 dipale sekolong.

Ngwana ka mong wa kereiti ya 4 o balletse bana ba dikereiti tse tlaase dipale. Ba kereiti ya 4 ba iketseditse tse ding dibuka ka bo bona. Dibuka tse ding ba di fuwe ke baphatlalatsi ba dibuka mahala.

Ba baba dikereiti tsa 1 le 2 ba ratile dibuka.

Bongata ba bana ba hlaha malapeng a futsanehileng mme ha ba na dibuka tse monate tjena.

Tlhodisano ya ho rala letshwao la buka

Banana ba babedi kereiting ya 4 ba hapile tlhodisano ya *Bookmark Competition*. Bongi Dube le Mary Smit ba ne ba thabile, ba hapile dibuka tse 10 bakeng sa ho etsa dimaraka tsa dibuka tse sa tlwaelehang.



Bongi Dube le
Mary Smit
Bahlodi ba
tlhodisano
ya *Design a
Bookmark*



Ha re ngoleng

Qetella dipolelo ka mantswe ana **le, ka, ya, o, ho, ka**?

Ke na _____ pene.	Ke batla _____ ja aesekerimi.
O badile buka e buang _____ dinnete tsa tjhokolete?	O hapile moputso _____ maraka wa buka e ntle.
Moshemane _____ ne a kula.	Ke kopa _____ ja lamunu.
Kereiti _____ 4 e hlotse.	Ke na _____ buka e ntjha.

Kenya matshwao a nepahetseng a puo getellong ya dipolelo tsena.

Kgele o ngotse buka e ntle_____

Kajeno e ne e le *World Book Day*_____

Ke mang ya hapileng moputso_____

Hobaneng sekolo sa New Town se hlotse_____



TEACHER: Sign

Date



Ha re etseng

Sebetsa le motswalle ho lokisa taba ya koranta ka katleho tsa sekolo sa heno. Sengolwa sa hao se be mantswe a ka bang 60 – 80 ka bolelele.



1

Handwriting practice lines for the number 1.

2

Handwriting practice lines for the number 2.



3

Ditaba tsa ka tsa koranta ke:-

Handwriting practice lines for the sentence "Ditaba tsa ka tsa koranta ke:-".



4

Handwriting practice lines for the sentence "Ditaba tsa ka tsa koranta ke:-".

- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao
- Ngola feela ntle ho makgethe
- Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokalang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

Letsatsi:

M A N T S W E A

M
A
T
J
H
A

MOTSWALLE WA BANA

Sehloho

Letsatsi

Taka setshwantsho sa taba ya hao

TEACHER: Sign _____ Date _____



Ha re bueng

Etsa tokiso ya puo hodima sehlooho sa taba ya koranta.

Sebedisa dikeletso tsena ho o thusa.


DIKELETSO TSA PUO E LOKISITWENG

- Nehelano ya hao e be le Qalo, bohare le qetello.
- Diketsahalo di latellane ka nepo.
- Hopola ho ema ka nepo.
- Sebedisa lentswe le nepahetseng.
- Netefatsa hore o utluwa ke bohole.
- Sebedisa lentswe le tlakileng.
- Tadima bamamedi.



Ha re ngoleng

Ikisetse dinota tse kgutshwane.






Ha re ngoleng

Bakeng sa bongata re eketsa "di", "ba" kapa "ma", ho ya ka sehlongwapele sa lebitso mohlala: lehe > mahe, sefate > difate.

1
Ngwana a le mong
Bana ba babedi



2
Leino le le leng
Meno a mabedi



3
Letata le le leng
Matata a mabedi



4
Leoto le le leng
Maoto a mabedi



5
Tamati e le nngwe
Ditamati tse pedi



6
Tapole e le nngwe
Ditapole tse pedi



7
Mengu e le nngwe
Dimengu tse pedi



8
Nku e le nngwe
Dinku tse pedi



9
Monna a le mong
Banna ba babedi



10
Mosadi a le mong
Basadi ba bedidi



11
Hlapi e le nngwe
Dihlapi tse pedi



12
Tweba e le nngwe
Ditweba tse pedi



13
Naha e le nngwe
Dinaha tse ngata



14
Ngwana a le mong
Bana ba babedi



15
Mofumahadi a le mong
Mafumahadi a mabedi



16
Phokojwe e le nngwe
Diphokojwe tse pedi



Ho lekola feela

Nka

bala pale.



bala resepe.



bala ditaelo.

bala taba ya lesedinyana.

kgetholla seholloho, taba ya seholloho le selelekela.

lokisa le ho ngola pale.

lokisa le ho ngola ditaelo.

lokisa le ho ngola resipe.

lepa dipale le pheletso ya tsona.

tshwantsha pale.


kgetholla baphetwa, poloto le moralo.

sebedisa dihlongwapele le dihlongwanthao.

sebedisa.

sebedisa letshwao la puo ya dipolelo e nepahetseng.

ngwana a le 1, meno a 2 matata a 3, maoto a 4, ditamati tse 5, ditapole tse 6, dimengu tse 7, dinku tse 8, banna ba 9, basadi ba 10, dihlaptse 11, ditweba tse 12, dinaha tse 13, masea a 14, mafumahadi a 15, diphokojwe tse 16



TEACHER: Sign

Date

Ngola pale



Hà re ngoleng

Bua le motswalle wa hao ka pale
eo o batlang ho e ngola.

Jwale tlatsa mehopolo
leqepheng lena.

Letsatsi:




- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao
- Ngola feelsa ntle ho makgethe
- Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokalang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.



Etsa buka ya hao. Sehella leqephe le latelang la buka. Seha moleng o matheba. Koba leqephe moleng. Ngola sehlooho sa buka ho khabara. Beha lebitso la hao ka tlasa sehlooho, hobane o mongodi. Taka setshwantsho khabareng. Jwale ngola pale ka hara buka.

KHABARA KA MOARAO



KHABARA



Taka setshwantsho mona.

KA TSA MONGODI

Ngola lebitso la hao

Dilemo tsa hao

Moo o dulang

8

Ngola sehlooho sa buka mona.

Tlatsa lebitso la hao (o mongodi).

1

Mohato wa 4: Seha moleng o motenya kamora hoba o kenyę setepolarę bukeng ya hao.

Mohato wa 2: Mena mathebeng moleng



5

4

Tswella pele ka pale ya hao mona.

Ngola bohare ba pale ya hao mona.



Taka setshwantsho mona.

Taka setshwantsho mona.

Taka setshwantsho mona.



Qala ho ngola pale ya hao.

Handwriting practice lines for the sentence "Qala ho ngola pale ya hao."

2

Taka setshwantsho mona.



Qetella pale ya hao mona.

Handwriting practice lines for the sentence "Qetella pale ya hao mona."

7

3

9

Tswella pele ka pale ya hao mona.

Ngola ka se estshalang phelletsong ya pale ya hao.



Taka setshwantsho mona.

Taka setshwantsho mona.

Tema 3: Ke sohle seo o se balang

Sengolwa sa tlhahisolededing Kotara 2: Dibeke 1 - 2

- 33 Ke dife ka tsa boemo ba lehodimo?** 70
 Bala palo ya tlhahisolededing e nang le ditshwantsho. Bala tjhate ya boemo ba lehodimo le tjhate ya bongata ba pula. Puisano ka tjhate ya boemo ba lehodimo. Ho fumana tlhahisolededing ho hlaha ho tjhate ya boemo ba lehodimo mme o bapisa boemo ba lehodimo dibakeng tse fapaneng.
- 34 Boemo ba lehodimo ba kajeno e ka ba ...** 72
 Etsa tjhate ya boemo ba lehodimo o sebedisa disehwa. Hasa lenaneo la bolepi ho TV. Barutwana ba neha peho tsa bona hammoho le tsa bomphato maemo.
- 35 Ho sebedisa makgethi ho hhalosa mabitso** 74
 Ho sebedisa makgethi ho hhalosa ditshwantsho. Tlhahiso ho papiso ka boholo. Ho bopa dipolelo ka maetsi a nehilweng.
- 36 E etsahetse kgale** 76
 Lekgathe lefetile: maetsi a tlwaelehileng le a sa tlwaelehang. Ho ngola bukatsatsi lekgatheng lefetile. Ho ketholla maetsi a lekgatheng lefetile. Ho ngola sengolwa hape ho tloha ho lekgathe letlang ho ya ho lekgathe lefetile. Makgethi a papiso.
- 37 Bala tlhahisolededing** 78
 Ho bala sengolwa sa tlhahisolededing phamofolete. Kutlwisiso e itshtlehileng hodima phamofolete. Ho etsa phamofolete e nang le ditshwantsho ho fan aka lesedi. Rekota mantswe a matjha le meeelo dikishinareng ya hao.
- 38 Ho fana ka ditaba** 80
 Tokisetso ya ho ngola phamofolete. Ho etsa phamofolete e nang le ditshwantsho ho le mongolo ho nehelana ka lesedi.



Rekota mantswe a matjha le meeelo dikishinaring ya hao.

39 Ditaba tsa ho bala tjhate 82

Ho bala tjhate ya bara diketsahalong tsa dipapadi. Araba dipotsa tse itshtlehileng ho tjhate ya bara. Ho etsa tekolo mme o sebedisa lesedi ho etsa tjhate.

40 Ho bapisa dintho 84

Hlakiso ka makgethi a papiso. Ho sebedisa makgethi a papiso ho hhalosa se bolelwang. Makgethi a papiso a ho hopolwa. Rekota mantswe a matjha le meeelo dikishinaring ya hao.

Ho bala pale mme o ngola tlhaloso ya mophetwa Kotara 2: Dibeke 3 - 4

41 Ho bala pale: Lulu o ne a le jwang 86

Ho arabu kutlwisiso e itshtlehileng paleng. Ho tsepama ho kamoo mophetwa wa sehlooho a fetohang kateng ho tloha qalong ho fihla pheletsong. Ho sebedisa makgethi ho hhalosa mophetwa paleng.

42 Ho nahana ka papadi 88

Ngola bu ka ,ahlalosi. Fumana mantswe a hhalosang a sebediswang ke dibapadi. Ho fumamdi moetsi le leetsi polelong. Ngola mantswe amatjana le moeelo dikishinaring ya hao.

43 Ho ngola pale 90

Tokiso ya ho ngola pale ho hhaloswa le ho hodisa mophetwa. Ho sebedisa mmapa wa mophetwa ho hhalosa sebopheho sa mophetwa. Hhalosa kamoo mophetwa a fetoholeng kateng ho tloha qalong ho fihla pheletsong.

44 Maetsi ke mantswe a supang ketso 92

Ho ngola dipolelo tse itshtlehileng ho maetsi a bontshitsweng ditshwantshong. Nyalanya maetsi a lekgathe lejwale le letlang mme o hlakola maetsi a fosahetseng.



Tumellano ya moetsi-leetsi. Ho kgetha makgethi a nepahetseng. Rekota mantswe a matjha le meeelo dikishinaring ya hao.

45 Bukatsatsi ya Mandu ya lekunutu 94

Ho bala pale o tsepame ho mophetwa wa sehlooho. Kutlwisiso ya dipotsa tse etellang pele tse amanang le baphetwa.

46 Ba jwang? 96

Ho kgutsufatsa pale bukatsatsing lekgatheng lefetile. Ho buisana ka mophetwa wa sehlooho le boleng ba hae. Ho ketholla sebopheho sa mophetwa wa sehlooho mme o sebedisa makgethi ho mo hhalosa. Ngola tlhaloso ya mophetwa wa sehlooho. Matshwao a puo: ho ngola ka ho bolela le qetello ya dipolelo.

47 Maetsi hape 98

Maetsi a sa tlwaelehang Ho fetola maetsi dipolelong ho tswa ho lekgathe lejwale ho ya ho lekgathe lefetile. Tumellano ya leetsi la moetsi. Rekota mantswe a matjha le meeelo dikishinaring ya hao.

48 Itokisetsa ho ngola pale 100


Ho sebediswa tsela ya ho ngola, ho kopanya mehopolo, ho ngola le ho hlaola diphoso.



Ke dife ka tsa boemo ba lehodimo?



Ha re baleng mmapa wa tsa boemo ba lehodimo.



Ha re bueng

Bua le motswalle wa hao ka mmapa wa tsa boemo ba lehodimo.

- Tjhate e reng ka tsa boemo ba lehodimo profenseng ya hao?
- Na boemo ba lehodimo bo jwalo kajeno?
- Bu aka tsa boemo ba lehodimo diporofenseng tse ding?
- Batho ba Kapa Botjhabelba tshwanelo ho apara diaparo tse jwang boemong bo tjena ba lehodimo?
- Moo boemo ba lehodimo bo leng botle teng? Moo boemo ba lehodimo bo leng bobe teng?

Senotlolo sa dintlha tsa boemo ba lehodimo			
Moya	22	Maru a itjadileng	Sun
Temperetjhara	20 °C 31 °C	Pula	Cloud with rain
Letolo le mahadima	Cloud with lightning	Tjhesa	Sun
Maru	Sun	Mohodi	Waves

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Pula ya kgwedi: Newville

Inahane o ilo bala tsa boemo ba lehodimo ho TV o sebedisa mmpa o leqepheng le ka pele. Ngola seo o tla se bolela ka profense ka nngwe.

Tlatsa mabitso a diprofense.	Hhalosa tsa boemo ba lehodimo. Pele bolela hore temperetjhara e tlang ke ba efe? Ebe o bolela hore na ho tla ba le pula, maru kapa letsatsi.




Ha re baleng

Bala tjhate e bontshang bongata ba pula ya Newville nakong ya kgwedi tse 12. Bua le motswalle ka bongata ba pula e neleng kgwedi le kgwedi.



Ha re ngoleng

Jwale araba dipotso tsena.



Ke kgwedi efe e nang le pula e ngata?
Ke kgwedi efe e nang le komello?
Ke dikgwedi dife tsa pula?
Ke pula e kaakang e neleng selemo sena?
Ke dikgwedi dife tse bileng le pula e lekanang?
Ke (di)kgwedi dife tse sa kang tsa ba le pula?
O nahana ke nako efe e lokelang dijalo? Hobaneng?



tjhesa



tjhesa haholo



tjhesa haholoholo

TEACHER: Sign

Date

71

Boemo ba lehodimo ba kajeno e ka ba ...



Ha re etseng

Etsa tjhate ya tsa boemo ba lehodimo. Sehella diicons tsa boemo ba lehodimo tlase ho leqephe o di kgomaretse mmapeng ona, diprofenseng tse fapaneng.



Ha re bueng

Ha o qetile ho kgomaretsa matshwao, bua le motswalle wa hao ka tjhate ya tsa boemo ba lehodimo. Bolela hore boemo ba lehodimo ke bofe profenseng ka nngwe.

Rain	Maru	Maru a itjadileng	Letsatsi	Mohodi	Letolo le mahadima	Lehlwa	Moya	Letsatsi


Letsatsi:



Ha re ngoleng

Inahane o ilo bala tsa boemo ba lehodimo. Hhalosa boemo ba lehodimo ba profense e nngwe le e nngwe. Ka nako e nngwe le e nngwe, neha babohi keletso hore ba apare eng ho tsa boemo ba lehodimo. Ba boelle ka moo tsa boemo ba lehodimo di tla amang mesebetsi ya bona hae (mhl. Ho hlatswa diphahlo), kapa ho rwala dikgalase tsa letsatsi. Bolella borapolasi hore ba emele boemo bo jwang ba lehodimo.

Profense	Boemo ba lehodimo
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	



Ha re bueng

Jwale ba
bolelle
ka tsa
boemo ba
lehodimo.

Dumelang, ke nna

Ka tsa boemo ba lehodimo kajeno.

TEACHER: Sign _____ Date _____

Ho hlahloba

Ke ile



Ke bolela tsa boemo ba lehodimo ka nepo?

Nehana ka ditaba tse felletseng ka tsa boemo ba lehodimo profenseng ka nngwe?

Ka sebedisa polelo e nepahetseng ho batho ba baholo?

Ka sebedisa mantswe a nepahetseng a tsa boemo ba lehodimo?

Ka shebana le babohi ha ke bua?

Ho sebedisa makgethi ho hhalosa mabitso

MAHLALOSI: O tla hopola hore mabitso ke mareo a batho, dibaka le dintho, Mahlalosi a re neha tlhaloso ka motho, sebaka kapa ntho. A hhalosa **mabitso**.

Re bolelle kamoo ntho kapa motho a shebahalang ka teng, kutlo, lerata, monko le hore di ka o thusa ho ngola kapa ho bolela se kgahlisang.



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho tsena. Di bua ka mabitso kaofela ha tsona. Bolella motswalle wa hao hore ntho tsena di shebahala jwang, dinkga jwang, dikutlo tsa tsona di jwang le hore tatso ya tsona e jwang.



Ha ré ngoleng / Jwale, bapisa mahlalosi a kholomong ya pele le mabitso a kholomong ya bobedi.

hwasha
ntle
mabopo
kaapele
monate
tjhesa
ntle
futhumetse
nkga

teye
tsela
palesa
meqathatso
omme
matlakala
koloi
kuku
katse



Kgetha dipara tse pedi tsa mabitso le mahlalosi lenaneng le ka hodimo mme o a sebedise dipolelong tse hlano.



Letsatsi:

M A N T S W E A

M
A
T
J
H
A



Dipale ka mahlolosi di

bo DUTU



Ha re ngoleng

Bala pale a ka tlase. Jwale ngola lehlalosi la lebitso le leng
le le leng o shebe hore dipale di ka o thabisa jwang.

E ne e le letsatsi le itseng _____.

Tleloko ya ka _____ ya lla.

Ka tsoha _____ betheng.

Ka apara borukgwe bo _____ le jeresi.

Ka nwa jusi e _____ le disamentjhisi.

Ka palama bese _____.

Ke ile ka ikwa ke thabile ge ke namela pese ya _____ gomme ka _____ .

Jwale ngola dipolelo tse robedi kamoo pale e felang ka teng.



TEACHER: Sign

Date

75

Lekgathe lefetile: Hangata ha re ngola re sebedisa lekgathe lefetile ebe re kenya -ile ka mora leetsi.


Maetsi a mang a fapane ho hang, mohlala robala-robetse. Re bitsa sena lekgathe lephethi.



Ha ré ngoleng

Ngola bukatsatsing ka mantswe a ka bang 40 ka seo o se entseng mafelong a beke a fetileng. Maetsi kaofela ao o a sebedisang a tlameha ho ba maetsi a phethahetseng.

Dumela tayari

A
6

Boikgathollo

Taka mola o bapise lekgathe lejwale le leetsi lephethi.

ja
tsamaya
tsheha
tsoha
bapala
qala
batla
tsamaile
nka
matha
kganna
bina
matha
sesa
reka
robala

tshehile
tsohile
jele
tsamaile
qadile
bapetse
tsamaya
batlide
mathile
nkile
binne
sesile
kgannile
robetse
mathile
rekile

Jwale etsa sedikadikwe maetsing a fellang ka -ile. Ka tlasa ao a sa tlwaeleheng le ao a nang le lekgathe lejwale le lekgathe lephethi le sa tshwaneng, mhl. **Robale-robetse**.

Letsatsi:



Ha re baleng

Bala emeili ya Jim e yang ho Mandu. O e ngotse ka lekgathe le tlang. Etsa sedikadikwe maetsing a emeili ya Jim. Ebe o ngola seo a se ngotseng ka lekgathe lefetile.

M A N T S W E A

M
A
T
J
H
A

Ho

manduK@gmail.com

Ho tswa ho

jimS@yahoo.com

11 Hlakubele 2015

15:14

Mandu ya ratehang

Hosane ke ya kampong ya bolo. Re tla kganna hora tse tharo ho ya moo. Re tla tinara ha re qeta ho qhanolla mme re tla robala ka mora hore letsatsi le dikele. Re tla tsoha hoseng haholo re je dijo tsa hoseng. Mokwetlisi o tla re bontsha hore re ikwetlisa jwang. Re tla bapala dipapadi tse mmalwa ebe re bohela ditshwantso.

Ho tswa ho

Jim

Romela

ntle

ntle haholo

ntle haholoholo

TEACHER: Sign

Date

77



Ha re baleng

Bana ba bangata ba sekolo ba ikwetlisa ka nako tsohle ba sa nahane ka sena. Ba ikwetlisa ha ba bapala lebaleng la dipapadi kapa ba ha ba raha bolo sekolong kapa ha ba mathela bese.

Ha o ikwetlisa, o thusa mmele wa hao ho hola hore o be matla hore o kgone ho etsa seo o tshwanelang ho se etsa. Leka ho ikwetlisa ka matsatsi oohle. Hobaneng o sa ye ho sesa, ho matha, ho tsamaya, ho kganna baesekele, ho ikotlolla, ho tantsha, le ho bapala bolo kapa netebolo?

Ho ikwetlisa ho o neha pelo e thabileng

Ha o ikwetlisa pelo ya hao e pompa kapele le mmele wa hao o fumana moyo. Sena se etsa pelo e be matla.

Motsots o mong le o mong wa ho ikwetlisa o bohlokwa.

Ha re ngoleng

Bala atikelle ebe o araba dipotso.



Ke seratswana sefe sena?

- | | |
|---|------------|
| A | resepe |
| B | pale |
| C | ditaba |
| D | ho hlalosa |

Le o buisa
Leba ditshwantsho le dithlого mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng. ● Buisa tsebe ka bofeso go bona gore o ya go buisa ka ga eng.

Fa o ntse o buisa
Bapisa kakanyetso ya gago le se o se buisang. ● Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.

Bophelo bo botle ba bana

Bana ba tshwanelo ho ikwetlisa hangata le ho sebedisa nako e nnyane ba shebile TV

Ditaba di re bana ba tshwanelo ho sebedisa nako e nnyane ba etsa eng?

- | | |
|---|------------------------------|
| A | Ba je hannyane |
| B | Ba shebe TV hannyane |
| C | Ba ikwetlise hannyane |
| D | Ba tsamaye hannyane ka koloi |



Letsatsi:



Ditaba di bolela meputso e meraro ya ho ikwetlisa.

O nahana mongodi o hhalosa eng ka "pelo e thabileng?"



Ha re etseng

Ngola phamfolete ya hao ho bontsha bohlokwa ba ho ikwetlisa.



TEACHER: Sign _____ Date _____

Ho fana ka ditaba



Lokisetsa ho ngola phamfolete ya hao.

Ha re etseng

O tla ngola ka eng?

1

Ke tlhahisolededing efe eo o tla fana ka yona?

2

Hobaneng tlhahisolededing ena e le bohlokwa?


3

Ke mangy ya tla una molemo tlhahisolededing ena?


4

Ditsebi di reng ka taba ena?

Ke tlhahisolededing efe eo o batlang ho fa naka yona? Bolela tse pedi.



Hobaneng tlhahisolededing ena e le bohlokwa?



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao ● Ngola feela ntle ho makgethe ● Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokalang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ha o qetile ho lokisa sengolwa sa hao, se ngole ka makgethe
dibakeng tse siilweng. Ngola sehlooho lebokoseng ka leng.



1

2

3

4

Taka setshwantsho ho bontsha taba.

Ngola sehloohwana bakeng sa
setshwantsho.




TEACHER: Sign _____ Date _____

Ditaba tsa ho bala tjhate




Ha re bueng

Setshwantsho se ka tlase se re bolella hore bana ba rata dipapadi dife. E shebe metsots e mekae.



Dipapadi tseo bana ba di ratang haholo



Ha re bueng

- Mofuta ona wa setshwantsho o bitswa tjhate ya mola. Ena e re bolella palo ya ban aba nang le seabo dipapading tse letotong le ngotsweng.
- Sheba mola o ka tlase o bolelle motswalle wa hao ka dipapadi tse boletseng.
- Sheba dinomoro tse ka letsohong le letshehadi la tjhate o bolele hore ke dinomoro dife tse boletseng.

Letsatsi:

M A N T S W E A



Ha re ngoleng

Jwale araba dipotso tsena.

Ke papadi efe e nang le ba bangata ba nang le seabo?

Ke papadi efe e nang le ba mmalwa ba nang le seabo?

Ke bana ba bakae ba ratang bolo?

Ke bana ba bakae ba ratang netebolo?

Ke bana ba bakae ba ratang ho matha?

Ke bana ba bakae ba ratang ho sesa?



Ha re etseng

Botsa metswalle e leshome hore na ba rata dipapadi dife. Kgabisa diboloko tse ka tlase ka mmala o bontshe dipapadi tseo ba di ratang haholo. Qala tlase tafoleng.

10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
	bolo	Netebolo	hosesa	Ho matha

Tafole ya hao e tla shebahala tjena.

10				
q				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
	bolo	netebolo	hosesa	ho matha

Ke papadi efe eo o e ratang haholo? _____

Ke papadi efe eo o e ratang hannyane? _____



TEACHER: Sign

Date

83

Ho bapisa dintho



Ha re ngoleng

Tlatsa lehlalosi le nepahetseng
ho hlalosa e nngwe le e nngwe
ya ditshwantsho.

telelehadi matlahadi tenya tenyahadi
telele kgolo matla kgolohadi
nnyane telele nnyenyane telelehadi

O ithutile hore mahlalosi a hlalosa mabitso,
mohlala ntja e **nnyenyane** kapa ntja e **nnyane**.
Re sebedisa mahlalosi ho bapisa dintho:
Katse e nnyane. Katse e nnyenyane.
Tshoswane e nyenyanenyana.

_____	<i>kgolwanyane</i>	_____
<i>telele</i>	_____	_____
_____	_____	<i>nnyenyane</i>
_____	_____	<i>telelehadi</i>
_____	<i>tenyahadi</i>	_____

Letsatsi:

Tse fetang tsohle



Ha re ngoleng



Jim



Jabu



Ajay

Qetella dipapiso tsena.

Jim o na le dipalesa **tse ngata**.

Borikgwe ba Jim bo bolelele **telele**.

Jabu o na le dipalesa _____.

Borikgwe ba Jabu bo _____.

Ajay o na le dipalesa _____.

Borikgwe ba Ajay bo _____.



Bongi



Pam



Devi

Bongi o **motelele**.

Bongi o na le buka **kgolo**.

Pam o _____.

Buka ya Pam e _____.

Devi ke _____.

Buka ya Devi e _____.



Ke na le **tshwene** tshwene e nnyane. Moriana ona o na le tatso e **mpe**.

O na le tjhelete _____.

Tatso ya moriana ona e _____.

O na le tjhelete _____.

Moriana ona o _____.

Ana ke a

mang a
mahlalosi ao o
tshwanelenag
ho a hopola:

mpe

mpe

mpe

ntle

ntle

ntle

nnyane

nnyane

nnyenyenyane

ngata

ngata

ngta haholo

TEACHER: Sign _____

Date _____

Ho bala pale: Lulu o ne a le jwang



Ha re bueng

Sheba setshwantsho o boelle motswalle wa hao hore o nahana hore pale e bua ka eng.



Ha re baleng

Bala pale o tlatse sehlooho se nepahetseng.

Pele o buisa
Leba ditshwantsho le ditlhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng. ● Buisa tsebe ka bofeso go bona gore o ya go buisa ka ga eng.

Fa o ntse o buisa
Bapisa kakanyetso ya gago le se o se buisang. ● Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.

Qalong

Lulu e ne e le ngwana ya ikgohomosang ya dilemo di leshome.

O ne a dula ntlong e ntle e kgolo ho feta tse ding. Jwale ka ngwana a le mong, o ne a tefa. O ne a fumana dintho tse ntle ka mehla tseo a dijang, tseo a neng a dija pela metswalle ya hae a sa ba ngwathole. O ne a sa kadime metswalle ya hae dibapadiswa.

Ka Moqebelo o mong ho tjhesa, Adam, Muzi le Kate ba ya bapala le Lulu. Ba ithaopa ho mo ruta botho.

Bohareng

Muzi a nka *skateboard* sa hae se setjha ho ya teng, Bana bana ba kadimisana ka sona ba sielana ha bo Lulu.

Lulu o ne a kopile batswadi ba hae hore ba mo rekete *skateboard* e le mpho ya keresemose empa ba hana. A utlwa bohloko le ho swaba ha metswalle ya hae e hana ho mo kadima.

"Fumana *skateboard* sa hao Lulu" ho hoeletsa John. "Kahoo o ka ithabisa le roma!"

Lulu a utlwa bohloko le ho swaba. O ne a nahana hore o tla ithabisa tsatsing leo, empa a swaba le ho utlwa bohloko. A bona kamoo a ileng a utlwisa metswalle ya hae bohloko ka teng.

Qetellong

Ka motsitsso oo a ba le kelello. "Hobaneng le sa kene ka tlung le tlo nwa jusi le kuku ya tjhokolete?" a realo ho bona. "Ka mora moo re ka bapala ka khomputa ya ka."

Metswalle ya Lulu ya makatswa ke ha a fetola botho ba hae. Ba ile ba thaba ha ba bona Lulu a sa hlola a inahanelo yena feela. Ba nahana hore o tla qala ho bapala le bana ba bang ka dibapadiswa tsa hae le ho ba arolela dipompong.

(E qotsitswe ho hlahlolo ya ANA Exam 2012.)

Letsatsi:



Ha re ngoleng



Etsa sedikadikwe haufi le karabo e nepahetseng.

M A N T S W E A

M
A
T
J
H
A

Lulu e ne e le motswalle ya jwang qalong?

- A Ya lokileng ya fanang.
- B Ya inahanelang a le mong ya lonya.
- C Ratang kapa rateng.
- D Ya sa hlompheng le kgopo.

Lulu o ne a dula kae? Ntlong e ...

- A Motseng o thotseng
- B Mmileng o sebediswang haholo haufi le lewatle
- C Motseng o haufi o motle
- D Difoleteng tse telele

Metswalle ya Lulu e mo tjaketse neng?

- A Ka Moqebelo o mong ho tjhesa.
- B Ka Moqebelo o mong o batang mbosiu.
- C Ka Moqebelo o mong o nang le moyo hoseng.
- D Tsatsi le leng motsheare ba hlaha sekolong.

Metswalle ya Lulu e entse jwang hore a bone hore seo a neng a se etsa ha se fosahetse?

- A Motse o monnyane o thotseng.
- B Ba buile ka ho arolelana ha hae.
- C Ba ne ba batla ho bapala ka dibapadiswa tsa hae.
- D Ba ile ba mo rekela mpho ya Keresemose.

Ke dipolelo dife paleng tse re bolellang hore Lulu o ne a shebile boyena feela?

Metswalle ya Lulu e ne e nahana eng ka mokgwa wa hae wa ho ikgo homosa?



Ha re etseng

Sehlotshwaneng sa lona etsang papadi ka pale ena. Le tla hloka dibapadi tse nne. Lulu, Mary, John le Muzi.



TEACHER: Sign _____ Date _____

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola o hlalose botho ba Lulu ha pale e qala. Ha o qetile, sehela mahlalosi ao o a sebedisitseng ka tlase.



Jwale ngola tlhaloso ya mantswe a 40 ka motswalle wa hao. Ha o qetile, sehela mahlalosi ao o a sebedisitseng ka tlase.



Ha re shebeng maetsi

Maetsi ke mantswe a re bolellang seo motho a se etsang kapa ntho eo e e etsang.

Moshanyana o raha bolo. Lehlaku le wetse fatshe.

Leetsi ke lentswe la bohlokwa polelong; ha le le siyo, polelo e keke ya ba le kelelo.

Mohlala: Moshanyana bolo Kapa Lehlaku lefatshe.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o sehella maetsi ohle mola kapa mantswe a etsang ketso Ebe o etsetsa motho sedikadikwe kapa ntho e etsang ketso. Mantswe ana e tla ba mabitso kaofela.

Lulu o jele tjhokolete le ditjhipisi.	Bana ba bapetse tshimong ya habo Lulu.
Lulu o entse teye.	Ntja e mathisitse John.
Bana ba bapetse ka Khomputa ya Lulu.	Ntja e a bohola.
Lulu o bapetse ka dibapadiswa tsa hae le bana ba bang.	Lulu o ile a tshela jusi bana ba e nwele kapele.

TEACHER: Sign

Date

Ho ngola pale



Ha re bueng

Itukisetse ho etsa pale e kang ya Lulu ya fetohang botho ba hae hara pale.



Ha re ngoleng

Sebetsa le metswalle ya hao ho qapa pale ka motho ya se nag setswalle empa ka mosao a be le setswalle.

Qetela mmapa ona wa monahano
ebe o Itokisetsang pale ya rona.



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao
- Ngola feela ntle ho makgethe
- Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokalang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

*Ke mang sebapadi sa ka
sehlohong le dibapadi tse ding?*

*Sebapadi sa sehlohong se jwang
ha pale e qala?*

Ho etsahetseng hore a fetohe?

*Sebapadi sa ka sehlohong se
jwang ha papadi e fela?*

Sehlooho

Letsatsi:



Ha re etseng

Bapalla tlelase papadi ya pale. Ba boelle ke mang sebapadi se ka sehlohung le hore moralo ke eng.

Ha re ngoleng

Jwale sebedisa mmapa wa hao wa monahano ho o thusa ho ngola pale.



Ngola sehlooho	
O jwang qalong ya pale?	<i>Qalong</i>
	
Ho etsahala eng se etsang hore a fetoh?	<i>Bohareng</i>
	
O jwang qetellong ya pale?	<i>Qetello</i>
	



TEACHER: Sign _____ Date _____

Maetsi ke mantswe a supang ketso



Ha re bueng

Wena le motswalle wa hao, shebang setshwantsho le bolele hore le bona ketso tse kae tse etsahalang setshwantshong. Shebang diketso tse kang ho raha kapa ho matha. Tsena ke maetsi.



Ha re ngoleng

Jwale tlatsa maetsi kholomong ya pele ebe o ngola polelo o sebedisa leetsi.
Ngola dipolelo ka lekgathe lejwale. *O raha bolo.*

<i>raha</i>	<i>O raha bolo.</i>

Jwale ngola polelo ka lekgathe lefetile.



Letsatsi:



Sheba lenane la lekgathe lejwale le lekgathe lefetile.
Tlosa tse sa nepahalang. Ngola maetse a lekgathe
lejwale tafoleng.



ja	ngola	utlwa	buile	nwele	robetse	Iwanne		
nwa	tshwara	jele	nka	tshwere	Iwana	rutile	ngotse	nahanne
nahana	bua	utlwile	ruta	robala	tseba	nkile	tsebile	

Lekgathe lejwale	Lekgathe lefetile

Lekgathe lejwale	Lekgathe lefetile



Jwale fumana lekgathe la leetsi lefetile. Le ngole haufi le
leetsi la lekgathe lejwale tafoleng.



Tlatsa leetsi le dumellanang le polelo.

batla	Jabu o _____ ho reka skateboard.
batla	Bashanyana bao ba babedi ba _____ ho reka skateboard.
robala	Ntja e nnyane e _____ ka tlasa bethe ya Mandu.
robala	Dintja tse kgolo di _____ tshimong.
rata	Moshanyana o _____ dipompong.
rata	Banaa ba _____ dipompong.
palama	Anna o _____ baesekele ya hae.
palama	Anna le Mandu ba _____ dibaesekele tsa bona.
lle	O _____ sekolong hona jwale.
baile	Ba _____ sekolong hona jwale.

TEACHER: Sign _____ Date _____

Bukatsatsi ya Mandu ya lekunutu



Ha re bueng

Sheba sehlooho le ditshwantsho o bolele seo o se nahangan hore pale ena e bua ka sona.

Na o na le Bukatsatsi?

Batho ba ngolang bukatsatsing?



Ha re baleng

Mandu o rata ho ngola bukatsatsing ya hae tsatsi le letsatsi. Letsatsi ka leng o ngotse seo a se entseng motsheare. O ngotse le makunutu a hae ao a sa batleng hore batho ba a bone. O ne a tseba hore o tshwanetse ho fumana tulo ya ho pata

tayari ya hae. A sheba ka kamoreng ya hae a ipotsa naa a ka e pata kae, moo ho se motho ya ka e fumananag. Qetellong a nka qeto ya ho e pata ka tlasa bethe.

Ka tsatsi le leng, ha Mandu a hlaha sekolong le motswalle wa hae Anna, A fumana tayari ya hae e le fatshe e butswe ka kamoreng ya hae. "Aa, sheba Anna motho e mong o ne a bala bukatsatsing ya ke!" a hoeletsa.

"Seka tshoha," Anna a mo eletsa. "Fumana tulo e nngwe eo o ka e patang ho yona."

Ba fuputsa bukatsatsing. Sheba matsoho a dikgatiso tsa menwana e ditshila. "Ho bolela" Anna. "Sena ke sesupo sa nnete."

"Ke a hlapanya ke kgaitsei yaka ya monnyane, Thabo, Thabo o na le menwana e ditshila kamehla. Empa a hopola hore kgaitsei ya hae o dilemo di 5 ha a soka a tseba ho bala."

Jwale a fumana hore ho na le moriri o mosehla ka hara maqephe a bukatsatsing. "Sena ke sesupo sa bohlokwa" a rialo. "Motho wa morirri o mosehla o tlamehile a badile tayari ya ka. Batho bohole ba leloko la heso ba na le moriri o motsho. Jwale e ka ba mang?" Ke mang eo ke mo tsebang wa moriri o mosehla? A botsa, a shebile moriri wa Anna o mosehla ka pelaelo.

Banana ba babedi ba nka qeto ya ho beha lemena. Mandu a beha bukatsatsi ya hae hape tlasa bethe. Afafatsa folouru fatshe haufi le bethe.

Ha motho e mong a ka atamela pela bukatsatsing, ba tla fumana dikgatiso tsa maoto fatshe, Banana ba tswa ka phaposing ba ipata haufi ba ema!

Hanghang, ba utlwa modumo wa ho ingwaya ka kamoreng. Ba mathela kamoreng ya Mandu. Ba bone eng?



Pele o buisa

● Leba ditshwantsho le ditlhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlao nna ka ga eng. ● Buisa tsebe ka bofeso go bona gore o ya go buisa ka ga eng.



Fa o ntse o buisa

● Bapisa kakanyetsa gago le se o se buisang. ● Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.



Letsatsi:

Fatshe ho ne ho tletse menwana ya folouru. Ke leo leshodu e leng Zola. Ntja ya Mandu, le nang le moriri o molelele o mosweu, e bapala ka bukatsatsi! Banana ha ba ka ba kgolwa mahlo a bona.

"Ho bolela hore Zola e ne e le mobadi!" nako e tlang, ho bolela Anna, a mathisa matsoho moriring wa hae o mosehla, "o tla tshwanelo ho fumana sebaka se seng ho beha bukatsatsi ya hao."

E qotsitswe ho hlahlolo ya 2012 ya ANA.



Ha re bueng

Ke bo mang dibapadi tsa pale tsa ka sehlohung?
Moralo ke eng?
Ke tulo efe, moo pale e etsahalang teng?



Ha re ngoleng

Fumana lentswe paleng le nang le moelelo o le mong le mantswe ana:

ya molato

hoeletsa

nahanelo

Hobaneng Mandu a ne a batla ho pata bukatsatsi ya hae?

Hobaneng a ne a nahanelo kgaitseki ya hae e nnyane Thabo?

Ba tjehile lemena lefe?

Hobaneng a ne a nahanelo Anna?





Ha re etseng

Nomora dipolelo tsena ho tloha ho 1 ho ya ho 6 ho bontsha tatelano ya diketsahalo tsa pale.



O fumane moriri o mosehla bukatsatsi ya hae.



O fumane dikgatiso tsa menwana bukatsatsi ya hae.



O fumane hore e mong o badile bukatsatsi ya hae.



A pata bukatsatsi.



A bona ntja e bapala ka bukatsatsi ya hae.



A beha lemena ka hofafatsa folouru fatshe.



Ha re ngoleng

Inanahe o le
Mandu. Ngola
ka bukatsatsing.
O akaretsa se o
etsahaletseng
kajeno. Sebedisa
lekgatthe lefetile.



Ha re bueng

Bua le ba seholpha sa hao ka botho ba Mandu.
Bua ka seo Mandu a se bolelang le seo a se etsang.
Re tseba jwang hore Mandu ha a nehelane ha bonolo?
Re tseba jwang hore o motle ka ho itokisetsa?
O shebahala jwang?



Tlatsa mahlalosi
a mang a
hlilosang
Mandu.



Letsatsi:



Jwale ngola seratswana o hhalosa Mandu.

Ha re ngoleng

Mandu o na le botho bo tshehlsang. O

Ngola polelo ka.

"Thabo o nkile bukatsatsi ya ka?"



Mandu o a botsa



"Tjhe. Ke dilemo di hlano ha ke so tsebe ho bala."

Thabo o a araba



"Re etse eng motsheare wa mantsiboya kaofela?"

Anna



Ha re ngoleng

Kenya matshwao dipolelong tsena.


kamora nako ya sekolo banana ba babedi ba palama bese ba tsamaya ka maoto ho tloha setopong sa bese ho ya tlung habo Mandu

tseleng ba ema lebenkeleng ba reka yokate dipanana le lebese

ba tsamaya ka seterata sa Mandela ba tjekela letsohong le letshehadi avenyung ya bohlano

TEACHER: Sign

Date



O ithutile hore re tlatsa –ile maetsing a mangata ha re a sebedisa ho lekgathe lefetile. O a tseba hore maetsi a sa tlwaeleheng a fetoha hanghang, o tshwanela ho ithuta ona.



Bala mantswe
ana ka hloko.

bua	buile
thuba	thubile
utswa	utswitse
ja	jele
ngola	ngotse
ewa	wele

fofa	fofile
tsamaya	tsamaile
bina	binne
kganna	kgannile
nka	nkile
neha	nehile

fumana	fumane
o na le	o bile le
tshwara	tshwere
nahana	nahanne
reka	rekile
robala	robetse

Jwale sebedisa disete tse 3 tsa mantswe o qetelle dipolelo tsena.

Kajeno

Maobane

Kajeno

Maobane

Kajeno

Maobane



Etsetsa lentswe le nepahetseng sedikadikwe dipolelong tsena.

O tla bona hore dipolelo tsohle di ngotswe ka lekgathe lejwale. Di ngololle ka lekgathe lefitile, sebedisa lenane le ka hodimo le leqephe ho o thusa.

Mandu **o/ba** kgenne hobane e mong o badile tayari ya hae.

Maobane

Re/ke palame skateboard.

Maobane

Letsatsi:

M A N T S W E A

M
A
T
J
H
A

Banana ba babedi **ba/o** bohlale ho tshwara leshodu.

Maobane

Bana **ba/o** se ba kgutlile sekolong.

Maobane

Sehlopha sa bolo **se/ba** lebaleng la dipapadi.

Maobane

Re/o na le mokwetlise e motjha wa kgwele ya maoto.

Maobane

Ke/re na le beke e ntjha ya sekolo.

Maobane




Boikgathollo Thusa Mandu ho latela tsa maoto a ntjanyana.



QALA										
										
										
										
										
										
										
										
										
										

QETELLO




TEACHER: Sign

Date


99



Ha re ngoleng



Sebaka ke eng?



Ha re etseng

Etsetsa tlelase papadi ya pale ya hao.



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao
- Ngola feela ntle ho makgethe
- Kopa motswalli ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokahalang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

Letsatsi:




Ha re ngoleng

Sebedisa mmapa wa mohopolo ho ngola pale
ya mantswe a ka bang 120.

Qalo

Bohare

Qetello



TEACHER: Sign

Date



Re a lekola feela

Nka

- | bala tjhate ya tsa boemo ba lehodimo. | | |
|---|--|--|
| bala tjhate ka hare. | | |
| bala polelo ya tsekiso. | | |
| bala dipale. | | |
| taka tjhate. | | |
| lokisetsa le ho ngola pale. | | |
| lokisetsa le ho ngola pampitshana. | | |
| ngola seratswana. | | |
| la padi le dihlooho tsa bona. | | |
| akaretса dipale. | | |
| ngola setshwantsho sa da. | | |
| sebedisa mahlalosi. | | |
| sebedisa maetsi. | | |
| sebedisa lekhathе lejwale, lefetile le letlang. | | |
| ngola seratswana. | | |
| fumana maetsi. | | |
| moetsi, leetsi. | | |
| sebedisa puo e tobile. | | |



Tema 4: Nnete le tshomo

Ditshomo

Kotara 2: Dibeke 5 - 6

49 Ho bala ditshomo 104

Tlhahisoleseding ka ditshomo
Mosebetsi wa pele ho bala hodima
ditshwantsho, dihlooho le diforeimi
tse fapaneng.
Seha pale mme o e mamaretse bukeng.
Bala pale ya *Mmutla le kgudu*.
Tlatsa dibudulwana tsa puo le
mabokose a sengolwa ho phethela
pale.

50 Ka mora peiso 107

Puo ka pale, baphetwa, moralo le
poloto.
Barutwana ba taka lebala la mabelo ba
latela tlhaloso ya pale.
Kutlwisiso: ho araba dipotso tse
kgethwang.
Ho sebedisa makgethi ho hhalosa
mmutla le kgudu.
Ngola tlhaloso ya e mong wa
baphetwa.

51 Ho bolela ditaba 108

Ho kgutsufatsa pale ka tatellano o
sebedisa makopanyi: Pele, ya ba,
kamora moo, qetellong.
Ho itokisetsa ho ba sebohodi sa
dipapadi se tlo bohola ka peiso
pakeng tsa mmutla le kgudu.
Ho ngola dinoutsu mabapi le pehelo.
Ho hlahloba tsamaelano ya pehelo le
lenane la se tshwanetseng ho etswa.
Ho hlahisa mahaelli.
Ho sehela mahaelli mela dipolelong le
ho bolela lekgathe.
Rekota mantswe a matjha le meeleo
dikishinaring ya hao.

52 Maetsi ke mantswe a bontshang ketso 110

Ngola serapa o hhalosa seo o se
entseng mafelong a beke a fetileng.
Sehela maetsi a lekgathe lefetile mela
ka tlase.
Ngola serapa o hhalosa seo o tla se etsa
matsatsing a tl Lang a phomolo ya
sekol. Sehela mantswe a lekgathe
letlang mela ka tlase.
Ngola serapa ka se etsahalang
tlelaseng ka motsotsa ona. Sehela
maetsi a lekgathe lejwale mela ka
tlase.
Bapala papadi ya pehiso ya maetsi a sa
tlwaeleheng.

53 Sengangane le kgofu 112

Tokisetso ya ho bala: ho tadima
ditshwantsho mme o nahana hore na
pale e tla bua ka eng.
Puo ka baphetwa, poloto, moralo le
qetello.

54 Nahana ka sengangane le kgofu 114

Sebedisa makopanyi ao o a nehilweng
le mohopolo wa ho ngola hammoho
le ditshwantsho ho ngola pale.

55 Moetsi, maetsi, baetsuwa 116

Tlhahiso ya moetsi le moetsuwa.
Sehela maetsi a moetsi le moetsuwa
mola katlase dipolelong.
Ho bapisa matswelli le maetsi ao e
seng matswelli.
Ho fumana le ho sehela mela katlasa
matswelli le maetsi a sa tswelleng.
Ngola bukatsatsing ya hao o bue ka
seo o se entseng mafelong a beke a
fetileng.
Kgetholla makgethi a lekgathe lefetile
le moetsuwa ho se ngotsweng
bukatsatsing.

56 O bolela eng? 118

Ho bua ka maele, ho ngola ka seo o se
bolelang ebe ho takwa setshwantsho
ho bontsha seo.

Sengolwa se rutang Kotara 2: Dibeke 7 - 8

57 Ho etsa maofora 120

Ho bua ka dihlokwa, mokgwa le
disebediswa.
Kutlwisiso ka tatellano ya ditaelo.
Kutlwisiso ya diktaaelo.
Ho bua ka tlontlontswe le themoreologi
ts e sebedisitsweng.

58 Ho ngola resepe eo e leng ya ka 122

Ngola resepe o sebedisa foreimi seo o e
nehilweng. Kenya dihlokwa, mokgwa
le disebediswa.
Kgetholla mme o sehele maetsi oohle
a sebedisitsweng diresepeng mola ka
tlase.
Tlhahiso ya dimodale.
Tsbediso ya dimodale dipolelong.



Fumana le ho sehela dimodale tse
sebedisitsweng dipolelong mola ka
tlase.

Phethela dipolelo o qala ka dimodale.

59 Ho laela motho tsela 124

Ho nelhana ka ditaelo tsa ho leba
dibakeng tse fapaneng sekolong ka
ho bua.

Taka mmapa wa sekolo seno mme o
ngole ditaelo tsa ho tloha hekeng ho
leba dibakeng tse fapaneng sekolong.
Karohanyo ya mantswe. Ho arola
mantswe ka dinoko le ho bala palo
ya tsona.

60 Ho bala mmapa 126

Ho nelhana ka dikarabo tsa molomo
le tse ngotsweng dipotsong tse
itshetlehileng ho se bonwang.
Ho bapala papadi ya makgathe, ho
kwetlisa ka molomo makgathe a
lejwale, letlang le lefetile.

61 Moo ditho di leng teng 128

Ho bala mmapa o sebedisa maemo a
mabedi a fapaneng.
Ho bapisa maemo mme o araba
dipotso ka oona.
Ho hlahisa mathusi.
Ho ngola dipolelo o sebedisa mathusi.

62 Ho nelhana ka ditaelo tsa ho leba 130

Ho nelhana ditaelo ka molomo tsa
ho leba nqa e nngwe o sebedisa
dimmapa tse pedi tse fapaneng.

63 Sebetsa resepe 132

O sebedisa ditshwantsho ho sebetsa
tatellano ya resepe.
Ho ngola ditaelo tsa ho etsa ho hong.

64 Ha re ngoleng buka 134

Re sebedisa mmapa
wa mohopolo
ho rala pale.
Ho ngola pale ho
itshetlehilwe
hodima mmapa
wa mohopolo.





Ha re baleng

Kotareng ya pele le badile ditshomo ka moshanyana ya hoeleditseng "phokojwe" Bekeng tsena le tlilo sheba ditshomo tse ding.



Tshomo ke eng?

Tshomo ke pale ka dibupuwa tse sa kgolweheng, diphooftolo, meroho le dibaka. Di ho bolelle pale le molatsea wa botho. Ditshomo tse ngata ke tsa kgale haholo ebole di ngata, jwale ka moshanyana ya llileng "sefofane sa moyo", di bolela hape tikolohong ya sejwalejwale, empa ka molaetsa o le mong. O tla fumana diphooftolo tse ka buang, motse o se nang meru le difate le dinoka, ditshomong tse ngata.



Ha re bueng

- Sheba ditshwantsho tse ka leqepheng le ka pele. Tshomo ena e bua kang.
- Na e kenyededitse le diphooftolo tse ka buang?
- Sheba setshwantsho o bolele ka tikolohohore e jwang, moo pale e etsahalang teng.
- Ntsha leqephe le latelang bukeng ya hao. Seha leqephe moleng o matheba a makgubedu ebe o e mena moleng o motsho ho etsa buka. Ha o qetile sena balla ba sehlotshwana sa hao pale. Tlatsa polelo dipudulwaneng tse bulehileng Hape tlatsa dikarowlana tsa pale tse siyo meleng e bulehileng.



Ha re etseng


Kamora ho bala pale, sebedisa tlhaloso ho takalabala la mabelo moo mmutla le kgudu di neng di beisa teng.

Diphoofolo tsa hoeletsa ke thabo ha kgudu e feta mola wa tlholo. Ba hoeletsa haholo hoo diphoofolo tse murung o latelang di ileng tsa utlwa bohole ba dikilometara tse mmalwa. Ha bere e neha kgudu kgau, ya re:



8

Mmutla le kgudu



1

Mohato wa 2: Mena mathebeng moleng.


Mmutla wa matha ka pele ho kgudu. Wa dulela ho sheba morao ho bona kgudu. A mo tsheha.



5

Qetellong letsatsi la peiso la fihla. Diphoofolo tsohle tsa moru tsa tla ho tshehetsa mmutla. Tsa thoholetsa tsa fofisa difolaga. Ba butswela divuvuzela mme tsa bina dipina.

Bere e ne e le yena ya qadisang. "Emang meleng, itokiseng, Ha e ye!"



4



Mmutla le kgudu ba ne ba dula murung. Mmutla o ne a le motlotlo ka lebelo la hae. O ne a tlwaetse ho tshehis ka kgudu hobane o ne a dieha.

Mmutla ka makalo e kgolo, kgudu ya mo kopa hore ba ye peisong. "Re tla matha re fete lebaleng, le fete karolwana ya dihwete, re ye hodimo letangwaneng la matata," o rialo, Ka nakonyana ditaba tsa peiso yaba di tletse moru kaofela.

Kaofela diphoofolo le dinonyana di utlwile ka sena.

2



Mmutla wa nka qeto ya ho ikwetlisa ho ba matla o itokisetsa peiso.

3

Diphoofolo di ne di thabile haholo tsa qala ho hoeletsa ha di bona kgudu e fihla haufi le mola wa tlholo.

Tsa hoeletsa tsa lets divuvuzela Lerata la tsosa mmutla. Kgudu e ne e le haufi le mola wa tlholo!

A tlolela hodimo a beisa ka morao ha hae.



7



Mmutla o ne a kgolwa hore ke yena mohlodi wa peiso, A nka qeto ya ho phomola tlasa sefate a mamele mmino. Ha kgudu e fihla haufi, o tla tlolela hodimo a mathe e fihle moleng wa tlholo.

6

Ka mora peiso



Ha re ŋoleng Bala dipotso ebe o etsa sedikadikwe haufi le karabo e nepahetseng.

Ke bo mang dibapadi tse ka sehlohung paleng ena?

A Kgudu le serurubele.

B Mmutla le kgudu.

C Nare le kgudu.

Ke eng dibapading tse latelang e hhalosang mmutla?

A Loka le ho hlokomela.

B Kgopo le lonya.

C Ikgantsha le bohlale.

Ke eng tikoloho ya pale ena?

A Muru

B Serapengsa diphooftolo.

C Kruger Park

Pale ena e re ruta eng?



A Ha o kopa thuso ho se na ya ka o thusang.

B Ho tsamaya hannyane ho tlisa tswelopele ya tlholo ya ho matha.

C O tlameha ho ba le nnete.

Na o a dumela hore pale ena ke tshomo? bolela hobaneng

Nahana ka mahlalosi ho hhalosa botho ba kgudu. Di ngole fatshe mabokoseng.



Sebedisa a manag a mantswe a hlahang mosebetsing o fetileng ho ngola seratswana o hhalosa dibapadi tsena tse pedi.

Ho bolela ditaba



Akaretsa pale ya mmutla le kgudu ka mela e ka bang robedi.

Ha re ŋoleng



Pele

Yaba

Ka mōrao ho mōo

Qetellong



Ha re bueng

Iketsise o le sebohodi sa dipapadi o tshwanela ho bolela ka peiso mahareng a mmutla le kgudu. O tla reng?

Bolella sehlotswana ka raporoto ya hao.

Ngola mehōpolo e meng hape.

Jwale ka ditaba tsa dipapadi. _____ o a bolela. Peiso pakeng tsa mmutla le kgudu e etsahetse murung wa Green Tree kajeno.

Re a lekola feela

Ke ile ka

Buisana raporoto ya papadi hantle, ka tatelano e nepahetseng?

Fana ka ditaba tsa peiso, dibapadi le sebaka.

Sebedisa polelo e nepahetseng ya bana?

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tse ding ka maesti

Leetsi le ka sehloohong polelong le bitswa **finaite** Leetsi le re bolella seo motho a se etsang kapa seo batho ba fetang bonngwe ba se etsang, le fetoha ho ya ka lekgathe.

Maobane ke **hlatswitse** dijana. Kajeno ke **hlatswa** dijana



Ha re ngoleng

Sehela mola maesti a dipolelong tsena. Bolela hore di lekgatheng lejwale kapa lekgathe lefetile.

Lekgathe

Ke ya lebenkeleng.	
O ya ngakeng.	
Ba ile setediamo.	
Ke bapala nolo.	
Ke jele dijo tsa motsheare.	

Lekgathe

O tsamaya ho ya setopong sa bese.	
O nwele lebese.	
Ba shebile TV.	
Ke kgannile baesekele yaka.	
O hlatswa meno a hae ka borashe.	

Sebedisa maetsi ana dipolelong o bolelele hore dipolelo tsena di lekgatheng lefe.

neha

file

tsamaya

mathille

ile

jele

matha

eia

Lekgathe



Maetsi ke mantswe a bontshang ketso



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse hlano ka seo o se entseng bekeng e fetileng.

Jwale etsa sedikadikwe ho mantswe ohle a maetsi a lekgathe lefetile.

Ngola dipolelo tse hlano ka seo o batlang ho se etsa ka nako ya phomolo ya Tshitwe.

Jwale etsa sedikadikwe maetsing a lekgathe le tlang.

Sheba ka tlelaseng ya hao jwale. Ngola dipolelo tse hlano ka se etsahalang hona jwale.

Etsa sedikadikwe ho maetsi a lekgathe lejwale.

Maetsi a sa tlwaelehang



Boikgathollo

Matha peisong. Bolela lekgathe lejwale le lekgathe lefetile la leetsi le leng le leng seporong se sehla. Motswalle wa hao o tlameha ho bala mantswe a seporong se bolou. Bona ke mang ya hlolang. Jwale kwahela kholomo ya lekgathe lefetile ebe ho botsa ka mong hore na lekgathe lefetile la leetsi le leng le leng ke eng.

jesa	jesitse	matha	mathile
utlwa	utlwile	bona	bone
fumana	fumane	roma	romme
fofa	fofile	tsikinta	tsikintse
fumana	fumane	tsamaile	tsamaya
reka	rekile	tseba	tsebile
hola	hodile	etsa	entse
utlwa	utlwilw	lefa	lefile
ipata	ipatile	matha	mathile
neha	nehile	bona bone	roma
tsamaya	mtsamaile	romile	dula
fumana	fumane	dutse	robala
nka	nkile	robetse	bua
tseba	tsebile	buile	ema eme
etsa	entse	fiela	fietse
lefa	lefile	sesa	sesile



Senqangane le kgofu



Ha re bueng

B ua le motswalle wa hao ka khathuni. E bolela ka pale e kang ya mmutla le kgudu. Sheba ditshwantsho o sebetse hore na pale e bua ka eng?



Ha re ŋoleng

Ke bo mang dibapadi?

Tikoloħo ke eng?

Moralo ke eng?

Qetello ke eng?



Letsatsi:




Ha re ngoleng

Sebedisa ditshwantsho ho o thusa ho ngola pale
ya senqanqane le kgofu. Tse ding tsa makopanyi
ana a tla o thusa ho kopanya diratswana.

Makopanyi

Pele, ebe, hape, kamora nako.

Pele ho moo, qetellong, ka
nakoyana.



Qetello

TEACHER: Sign Date

Nahana ka senqanqane le kgofu



Ha re baleng


Balla dipale tsa hao
hodimo o balla
sehlopha sa hao.
Na dipale di a
tshwana? Di fapane
ka tsela dife?



Ha re etseng



A re etseng papadi.
Etsa papadi ya pale
le ba sehlopha sa
hao. O tla hloka
kgofu, senqanqane
le sebohodi se
bolelang pale.



Ha re ngoleng

Bala pale ya hao kaofela ebe o etsa lenane la maetsi kaofela ao o a sebedisitseng.
Etsa sedikadikwe ho ao a leng lekgathe lefetile.



Ha re bueng

Iketsise o le sebohodi sa dipapadi o tshwanelo ho bolela ka peiso mahareng a
Senqanqane le kgofu. O tla reng?

Bolella sehlotsvana ka raporoto ya hao.

Jwale ka ditaba tsa
dipapapdi. _____ o a
bolela.

Peiso pakeng tsa
senqanqane le kgofu e
etsahetse murung wa
Green Tree kajeno.



Ngola mehöpolo e meng hape.

Re a lekola feela

Ke ile ka

Buisa raporoto ya papadi hantle, ka tatelano e nepahetseng?

Fana ka ditaba tsa peiso, dibapadi le tikoloho?

Sebedisa polelo e nepahetseng ya bana?

	✓	✗

Maetsi a mang


Lena ke lenane la maetsi a bohlokwa. Ke maetsi a jwaloka na, rata, bonahala, utlwisia, tseba, ao re a sebedisang haholo ho bua ka boemo, e seng ketso.

Mohlala: *ha ke rate dipompong* (ha ke ke leetsi le bontshang boemo) le *ke ja dipompong* (ja ke leetsi la ketso).



Ha re ngoleng Tlatsa leetsi dipolelongtse latelang.

dumela	Ke a _____ re na le mosebetsi o mongata wa sekolo hae.
dumela	Yena le nna _____.
hlaha	Pula e a na _____.
hlahella	Bona ho lahleha _____.
dumela	Nkeke ka ditaba _____.
kgolwa	Yena le ditaba _____.
ho	Buka ena ho mmangwane _____.
O ho	Dibuka tseo ho mmmangwane _____.
utlwa	Nna kula _____.
ikutlwa	Yena kula _____.
hloya	Yena boemo la behodimo bata _____.
hoya	Nna boemo ba lehodimo tjhesa _____.
lerato	Nna tjhokolete _____.
rata	Bona dipompong _____.
lakatsa	O ne a na le baesekele _____.
lakatsa	Wewe a ka bapala bolo _____.
lekanya	Ke 35 kg _____.
boha	Tlou tse ding tse ngata _____.



Jwale etsa dipolelo o sebedisa maetsi a hao.

rata	
lekanya	
thabisa	
hopola	
nkgella	
tatso	

Moetsi, maetsi, baetsuwa




Ha re ŋoleng

Bala dipolelo tsena le motswalle.

Sehela moetsi mola ka bokgubedu. Moetsi ke motho kapa ntho e etsang ketso.

Sehela leetsi mola ka bolou. Leetsi ke lentswe le bontshang ketso.

Sehela moetsuwa mola ka botala. Sena se o bolella hore leetsi le ama mang kapa eng.



Fumana mme o sehela leetsi mola ho polelo ka nngwe. Ebe o etsetsa moetsuwa sedikadikwe.

O thubile fensetere.

Ke tshetse kgalase ya ka.

O hlatswa sefahleho sa hae.

Mandu o patile bukatsatsi ya hae.

Bere e qadile pehiso.

Ann o ngotse emeili.

Jwale tadima dipolelo tsena. Sehela moetsi le leetsi mola. Dipolelo tsena ha di na baetsuwa.

Maetsi...ha a hloke moetsuwa ho ba le moelelo.

O a bala.

Ntja e robetse.

O a ja.

Ba a sebetsa.

O a lla.

Ba a natha.

Katse e a hihitsa.

Sekepe se nweletse.

Dikatse di lelekisa ditweba.

Ann o rata Jabu.

Seapehi se tjhesitse dijo.

Moshemane o thubile fensetere.

Ngwanana o fofisitse khaete.

Re bakile kuku.

Letsatsi:



Ha re ŋoleng

Jwale fumana o etsetse maetsi mola ka tlase seratswaneng sena.

Ke ne ke batlile ho bina konsareteng empa ka tshwanelwa ke ho ya ngakeng.

Tekesi ha e ya fihla jwale ka tshwanelwa ke ho tsamaya ka maoto. Ngaka e sisintse hore ke je meroho e mengata. Ke tla e jala tshimong ya ka.



Ha re ŋoleng

Ngola bukatsatsing o hlalose seo o se entseng bekeng e fetileng.

Ha o qetile ho etsa sena, thala mola ka tlasa sehlooho ka bokgubedu, leetsi ka bolou le ntho ka botala.



TEACHER: Sign _____ Date _____

O bolela eng?



Ha re bueng


Bua le sehlopha sa hao ka meeelo ya maele a fifaditsweng. Jwale ngola fatshe hore maele a bolela eng.



Ha re ngoleng

Ntate wa ka o na le menwana e metalala. Tshimo ya hae e ntle.

Maele ke dipolelo tse hhalosang ntho ho fapania le tlhaloso e tlwaelehileng ya ka mehla. Re a sebedisa hangata ha re bua.



Lulu o tsholotse dinawa. Jwale e mong le e mong o tseba lekunutu la ka.

Joe ke soboko sa buka, o be a ntse a bala. O na le nko ya hae hangata bukeng.




Ke tswa bona setshwantsho se tshosang. Moriri wa ka o eme qetellong.



Na ke fumane 100% tekong ya ka? Kapa o mpa o bapala?




Nka se kgone ho lefa Khomputa ya papadi. **E theko e boima haholo.**



Letsatsi:

Jabu le ngwanabo ba a tshwana, ba ka dinawa.



O etsa hore dintho di etsahale ka nnete. **O thabile.**



Teko ya mmetse ene e le bonolo haholo. **E ne ele bonolo.**

Kgetha maele a le mang leqepheng lena ebe o tak a setshwantsho sa seo
mantswe a lekang ho se bolela.



Ha re baleng

Bala resepe ebe o araba dipotso.

Resepe ya mafofora

Motswako

Kgaba tse 4 tsa botoro

Kopi e 1 ya folouru

Kgaba tse 3 tsa tswekere

Qolo ya letswai

Kgaba tse 2 tsa

poiri ya ho baka

mahe a 3

Kopi e 1 ya lebese

Halofo ta kgaba ya
tee ya vanilla



Morqwa

1. Futhumatsa botoro mollong o tlase.

2. Kopanya motswako kaofela hara sekotlolo tsa ho kopanya.

3. Kopanya motswako o metsi o kenyeltsa le botoro
sekotlolong se seng

4. Tshela motswako o metsi ka sekotlolong se nang le motswako
o mong o fuduwe motsots'o o 1.

5. Tshela kgaba e tletseng ya botoro ka hara pane.

6. Ha dibudulwana dl hlahella hodimo, fetola bohobe
ba mafoforotsane.

7. Ha mahlakore bobedi a le bosootho ba gauta o ka fepa
ka sirapo.



Ha re ŋoleng Bala resepe ka hloko ebe o araba dipotso ka a.

Metswako e ommeng ke efe? Etsa lenane la ona.

Letsatsi:

Metswako ya mokedikedi ke efe?

Panekuku e fepuwa jwang?

Re bolelang ka ho tjhesa ho tlaase?

--

Re bolelang ka ho fetola?

--

Bosootho ba gauta ke eng?

--

Re bolelang ka qolo ya letswai?

--

Ho tshasa ke eng?

--

Re tshwanela ho etsa eng ka mora ho tshela motswako o mokedikedi hara sekotlololo se seholo?

Ho ngola resepe eo e leng ya ka



Ha re ngoleng

Jwale ngola resepe ya hao eo o e ratang.

Sehela maetsi mola ka
tlaase leresepa ya maofora



Resepe ya _____

Motswako

Mokgwa

Disebediswa tse hlokahalang



Ha re bueng

- Hlalosa resepe ka lenane le nepahetseng seholopheng sa hao.
- O sebedisitse mantswe a kang tlamehile le tlamehile ha kae?
- Tsena di bitswa mantswe a modale.

Tadima mantswe a na a modale.

Dimodale tsena di o bolellang?

Re sebedisa nka ho bontsha bokgoni.

Re sebedisa na nka ho bontsha kopo ya tumello.

Re sebedisa tlamehile ho, tshwanetse ho bontsha tlhoko.

Re sebedisa tla ho bontsha maikemisetso.

nka

tlamehā

tlamehile

ñō

tlamehile

ñō



Letsatsi:



Fumana le ho sehela mola dimodale dipolelong tsena. Re o etseditse ya pele.

Ha re ŋoleng

O tshwanelo ho tla le khostumo ya ho sesa ha o batla ho sesa.

Bese e tla tloha sekolong ka 9:00.

O tlameha ho tla le dijo tsa hao tsa motsheare.

O tshwanelo ho etsa mosebetsi wa hao wa hae wa sekolo ka mehla.

Ke tla bapala bolo hosane.

O seke wa tsuba.

Nkeke ka bala kajeno ke tlameha ho ithutela teko.

Na nka tsamaya sekolong kajeno?

A ka bapala bolo hantle haholo.

Ke tshwanelo ho ya ngakeng ya meno hobane leino la ka le a opa.



Ha re ŋoleng Jwale qetella dipolelo tsena.

O seke wa

O tshwanelo ho

Ke tlameha ho

Nka

Na nka



TEACHER: Sign


Date

Ho laela motho tsela



Ha re etseng

Moshanya e motjha
o qadile sekolo kajeno.
Mo thusé ho fumana
tsela e yang sekolong.



Ha re etseng

Bala ditsela hantle. Ebe o latela ditsela ka hloko ho fumana dibaka tse fapaneng sekolong se ka hodimo. Ha o fumane dibaka, tlatsa mabitso a tsona mmapeng.

Tlelase ya kereiti ya 4	Tlelase ya pele ka letsohong le letona
Ofisi ya mosuwehlooho	Ha a fihla o tlameha ho thinyetsa ka letsohong le letona. Ke phaposi ya bobedi ka letsohong le letona.
Matlwana	Ha a kena sekolong o tlameha ho tjekela ka letsohong le letshehadi
Lebala la dipapadi	O tla le fumana ka phaposing ya bone ka letoshong le letona.

Letsatsi:



Jwale taka mmapa wa sekolo sa hao.

Boikgathollo



Ngola ditsela ho tloha keiting ya sekolo ho ya tlelaseng ya hao.

Ha re ngoleng





Ha re ngoleng

Karolo ya mantswe ÷


Arola mantswe ho ya ka dikarolo _____. Jwale ngola palo ya dikarolo _____ tlolontsweng ya hao. Ha o qetile sena, sebedisa mantswe a 6 ho etsa dipolelo. Di ngole bukeng ya hao ya ho ngolla.

Ela hloko
hore tsena ke
dihlongwanthao.

mo/re/na	3	maswabi	<input type="text"/>	tlhaloso	<input type="text"/>	mpe	<input type="text"/>
nyahama	<input type="text"/>	bonono	<input type="text"/>	papiso	<input type="text"/>	bobe	<input type="text"/>
rateha	<input type="text"/>	sebete	<input type="text"/>	molemo	<input type="text"/>	sephei	<input type="text"/>
lehabo	<input type="text"/>	tshephahala	<input type="text"/>	dinoko	<input type="text"/>	moqoqo	<input type="text"/>
bohlaswa	<input type="text"/>	ntle	<input type="text"/>	botle	<input type="text"/>	boiketlo	<input type="text"/>

TEACHER: Sign Date

Moo Jabu le Themo ba dulang



Sheba setshwantsho ebe o tlatsa mantswe a siyo.

Ha re ngoleng

1. Themo o dula ntlong ya lebota le lesehla le marulelo
2. Themo ha a thinyetsa ka letsohong le letshehadi a ka ya veneng ya
3. Jabu o dula tlung e nang le marulelo. O shebile Themo
4. Jabu a ka thinyetsa ka letsohong le . Ebe o a thinya, A ka reka moo.
5. Ha Themo a batla ho reka ditempe, o tjeka keiting ya hae hobane e ka



Papadi ya makgathe - ke mang ya tla?

- Lahlela letaese.
- Papadi ya makgathe.
- Sebedisa se bontshang nako hara didikadikwe tse tshweu mme o bope polelo.
- Fihlang qetellong pele ke mohlodi.



**Qala dipolelo
tsa 18 - 26 ka
Hamorao bosiu
ke ilo ...**

**Qala polelo
ya 9 - 17 ka
Maobane ke ...**

Fetolela mokgwa wa maesti a sehetsweng mola ka tlase.

QALA

QETA

**Qala polelo ya 1 - 6
ka Moqebelo o tlang
ke tla ...**

Fetolela mokgwa wa maesti a sehetsweng mola ka tlase.

**Qala
dipolelo
tsa 27 - 34 ka
Jwale ke ...**

31

30

29

32

33

34

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1




Ha re bueng

- Ha o eme hodima setulo tlelaseng ya hao, ha o sheba fatshe o bonang?
 - Ha o ema kamorao tlelaseng mme o tadima pele o bonang?
 - Ha o eme kapela tlelase mme o sheba tlelaseng o bonang?
 - E leke.



Ha re ngoleng

Etsa lenane la
dintho tse 12 ka
ttelelaseng setshwanthong
sa pele



Setshwantsho 1: Bomorao ba tlelase



Ha re ŋoleng

Tadima setshwantsho sena ebe o
araba dipotso.



Setshwantsho 2: Tjhebeho ya polane ya tlelase

Motaki o ne a le hokae ha a taka setshwantsho?

Morao kapa hodimo?

Ke eng e thoko ho fensetere?

Ho na le difensetere tse kae ka tlelaseng?

Hon a le dishelofo tse kae rakeng ena ya dibuka?

Setshwantsho 1

Setshwantsho 2

Morao kapa hodimo

Morao kapa
hodimo



Ha re ngoleng

O tsebile mefuta e mengata ya maetsi kotareng ena.
Kgetha mme o tlatse mathusi a nepahetseng polelong ka nngwe. Jwale sehela leetsi la sehlooho mola.

tla	1.	Re _____ bapala bolo.
ilo	2.	O _____ sebedisa khomputa.
Ne	3.	Ba _____ ba robetse.
Ne	4.	O _____ maketse hore ke eng.
ile	5.	Ke _____ ka bala buka.
tla	6.	O _____ ya phomolong.
o	7.	Ngwanana _____ buile.
o tla	8.	Moshemane _____ tsamaya.
ne	9.	Ke _____ ke lapile.
ne	10.	Ba _____ ba bapala.
na	11.	O _____ le tjhelete.
tla	12.	Ba _____ bina.

Mathusi a a thusa


A thusa leetsi ho ba le moevelo. A tla pele ho leetsi polelong.



1 tla; 2 ilo; 3 ne; 4 ne; 5 ile;
6 o tla; 7 ne; 8 ne; 9 na; 10 tla.

Kgetha a mang a mantswe a ka mabokoseng a khalaruweng ho iketsetsa dipolelo tsa hao.

Ho nehana ka ditaelo tsa ho leba



Ha re ŋoleng / Etsetsa lenseswe le nepahetseng sedikadikwe.

Hadebe Street **leboya/borwa** ho Mandla.

Sekolo se **leboya/borwa** ho Hadebe.

Sepetlele se **leboya/ borwa** ho Hadebe.

Jwale tlatsa karabo e nepahetseng.

Sepetlele se seterateng sefe?

Phaka e seterateng sefe?

Ditimamollong ke seterateng sefe?

Ngola dipolelo tse tharo kamoo dintho di leng ka teng mmapeng.

Letsatsi:




Ha re bueng

Jwale sheba mmapa leqepheng lena. Laela motswalle wa hao ho ya dibakeng tse fapaneng. Qala ditaelo tsa hao ho tloha sekolong kamehla.

Mohlala:

Potsa 1: Ke ya diboloko tse 4 borwa le boloko e 1 bophirima. Key a kae?

Karabo: Ngakeng ya meno.



Ha re ngoleng

Bala ditaelo tsena. Tlatsa dibaka tseo motho a yang ho tsona kholomong e ka letsohong le letona. Sebedisa mmapa ona oo.

Ke ya diboloko tse 2 bophirima le tse 2 botjhabelo.	Poso
Ke ya diboloko tse 2 borwa le tse 3 bophirima.	
Ke ya diboloko tse 3 botjhabelo.	
Ke ya diboloko tse 3 leboya le tse 2 bophirima.	
Ke ya diboloko tse 2 leboya le tse e 1 bophirima.	

TEACHER: Sign _____ Date _____

63

Sebetsa resepe



Ha re etseng

Nomora ditshwantsho ka tatelano e nepahetseng ho etsa samentjhisi.



Ha re ūgoleng Jwale ngola hore na o tla hlokang.



Ho etsa samentjhisi ya pinabatha le panana

Dihlokwa

Sebedisa ditshwantsho tseo o di nomorileng ho ngola mokgwa ka tatellano e nepahetseng.

Mokgwa

1	
2	
3	
4	
5	

Etsa "thopo ya pensile"



Ha re etseng

- 1 Seha dithopo tsa dipensile ho disehwa tse kamora buka ya hao.
- 2 Seha dithopo tsa dipensile moleng o motenya o ka thoko.
- 3 Mena meleng e matheba.
- 4 Phutholla thopo mme o tshase ka kgomo.
- 5 Emela kgomo ho oma metsotso e itseng.
- 6 Nka potloloto. Phuthela botlaase bo bosweo ba pensele ho potoloha bohodimo ba pensele ka 1 cm ho tloha hodimo.
- 7 Emela kgomo e ome. Nka pensele. Phuthela botlase ba pensele.



Re a lekola feela

Nka kgona



nka sengolwa sa tlhakiso, mohlala: tjate ya boemo ba lehodimo.	
ngola sengolwa sa tlhahiso leseding.	
fana ka tlhahiso ho tswa paleng.	
ngola pale.	
ngola tlhaloso ya mophetwa.	
bala mme o utlwise moferefere wa tshomo.	
ngola tshomo.	
sebedisa makgethi.	
ngola papiso ho tloha ho kgolo, kgolwana le kgolohadi.	
sebedisa maemedi (yena, yona).	
sebedisa marui.	
sebedisa masupi (tseo, tsane).	
qolla moetsi le moetsuwa.	
nehelana ka seboleho se nepahetseng sa leetsi hore le dumellane le moetsi.	
sebedisa maamanyi.	
sebedisa bongata bo lekaneng.	
nehelana ka mahanyetsi a mantswe.	
sebedisa lekgatthe lefetile.	
sebedisa letlang.	
sebedisa lejwale.	
bona mefuta e fapaneng ya maetsi.	
nehelana ka maetsi a tlwaelehileng le a sa tlwaeleheng.	
bona maetsi.	
sebedisa maetsi ka nepo.	
sebedisa mathusi ka nepo.	
arola mantswe ka dinoko.	






Ha re bueng

Jwale tlatsa mehopolo ya hao ho mmapa wa monahano.




Iketsetse buka ya hao. Seha leqephe le hlahlamang la buka ena. Seha meleng e matheba. Mena leqephe meleng. Ngola sehlooho sa buka bokantleng ba yona. Ngola lebitso la hao tlasa sehlooho, hoba ke wena mongodi wa pale. Taka setshwantsho hodima bokantle ba buka. Jwale ngola pale kahara buka.

Khabara ka morao



KA MONGODI

Ngola lebitso la hao



Dilemo tsa hao.

Moo o dulang.

8

KA TSA MONGODI

Taka setshwantsho mona.



Mohato wa 1: Mena mathebeng moleng.

Mohato wa 3: Kenya setepolaru tehakoreng lena.

Ngola sehlooho sa buka mona.

Tlatsa lebitso la hao (o mongodi).

1

Mohato wa 4: Seha moleng o motenya kamora hoba o kenyę setepolaru bukeng ya hao.

Mohato wa 2: Mena mathebeng moleng.

5

4

Tswella pele ka pale ya hao mona.

Ngola bohare ba pale ya hao mona.



Taka setshwantsho mona.

Taka setshwantsho mona.

Taka setshwantsho mona.



Taka setshwantsho mona.

Qala pale ya hao mona.


2

Qetella pale ya hao mona.


7

3

9



Tswella pele ka pale ya hao mona.



Ngola se eschalanq detellong ya pale ya hao.

Taka setshwantsho mona.

Taka setshwantsho mona.

Bukantswe ya ka



A
a

B
b

C
c

D
d

Handwriting practice lines for uppercase A and lowercase a.

Handwriting practice lines for uppercase A and lowercase a.

Handwriting practice lines for uppercase B and lowercase b.

Handwriting practice lines for uppercase B and lowercase b.

Handwriting practice lines for uppercase C and lowercase c.

Handwriting practice lines for uppercase C and lowercase c.

Handwriting practice lines for uppercase D and lowercase d.

Handwriting practice lines for uppercase D and lowercase d.

Bukantswe ya ka



E
e



F
f



G
g



H
h

Bukantswe ya ka



I
i

J
j

K
k

L
l

Handwriting practice lines for uppercase I and lowercase i.

Handwriting practice lines for uppercase I and lowercase i.

Handwriting practice lines for uppercase J and lowercase j.

Handwriting practice lines for uppercase J and lowercase j.

Handwriting practice lines for uppercase K and lowercase k.

Handwriting practice lines for uppercase K and lowercase k.

Handwriting practice lines for uppercase L and lowercase l.

Handwriting practice lines for uppercase L and lowercase l.

Bukantswe ya ka



M
m



N
n



O
o



P
p

Handwriting practice lines for the letters M and m.

Handwriting practice lines for the letters N and n.

Handwriting practice lines for the letters O and o.

Handwriting practice lines for the letters P and p.

Bukantswe ya ka









Bukantswe ya ka



u
u



v
v



w
w



x
x

y
y

z
z

Please see page 133 for instructions on how to make these pencil toppers.

